



SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE GORAŽDE

Godina XIV–Broj 6

13.april/travanj 2011.
GORAŽDE

Akontacija za II kvartal 2011.godine
uključujući i pretplatu za “Službene
novine BPK-a Goražde”– 40 KM

235

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:5/03), te na osnovu Programa utoška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali transferi - Informisanje broj:10-14-119-2/10 od 27.01.2010.godine, a u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01.2011. do 31.03.2011.godine broj:01-14-1009/10 od 23.12.2010.godine i broj:01-14-89/11 od 09.02.2011.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2011.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o odobravanju novčanih sredstava
Javnom preduzeću RTV Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde d.o.o.
za mjesec MART 2011.godine

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **25.000,00 KM** Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime redovne tranše za mjesec **mart** 2011. godine.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod **614 100 (KAN 003) - Ostali transferi - Informisanje.**

III

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana realizacije sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansk podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-316/11
31.03.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

236

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2011.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o neprihvatanju Amandmana
poslanika Edima Fejzića

Član 1.

Ne prihvata se Amandman poslanika Edima Fejzića, na prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Amandman poslanika Edima Fejzića.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podri-

njskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-321/11
31.03.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

237

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2011.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o neprihvatanju Amandmana
poslanice Daliborke Milović

Član 1.

Ne prihvata se Amandman poslanice Daliborke Milović, na prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Amandman poslanice Daliborke Milović.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-320/11
31.03.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

238

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o neprihvatanju Amandmana I i II
Stranke za Bosnu i Hercegovinu

Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I i II Stranke za Bosnu i Hercegovinu podneseni od strane poslanika Damira Žuge na prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su Amandmani Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-319/11
31.03.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

239

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o neprihvatanju Amandmana I, II i III
Kluba poslanika Stranke za Bosnu
i Hercegovinu

Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I, II i III Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu, na prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su Amandmani Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-318/11
31.03.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

240

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2011.godine, **d o n o s i:**

**ODLUKU
o neprihvatanju Amandmana
poslanice Daliborke Milović**

Član 1.

Ne prihvata se Amandman poslanice Daliborke Milović, na prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Amandman poslanice Daliborke Milović.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-05-317/11
31.03.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

241

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2011.godine, **d o n o s i:**

**ODLUKU
o neprihvatanju Amandmana I i II
poslanice Sevide Popović**

Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I i II poslanice Sevide Popović, na prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su Amandmani I i II poslanice Sevide Popović.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-331/11
31.03.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

242

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2011. godine, **d o n o s i:**

**ODLUKU
o neprihvatanju Amandmana I, II i III
poslanika Kasima Brdara**

Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I, II i III poslanika Kasima Brdara, na

prijedlog Zakona o imovini Bosansko –
podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su Am-
andmani I, II i III poslanika Kasima Brd-
ara.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči
Kantona, a naknadno će se objaviti u
“Službenim novinama Bosansko-podri-
njskog kantona Goražde”.

Broj:03-02-356/11
31.03.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

243

Na temelju člana 24. Zakona o
Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde (“Službene novine Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde”, broj:5/03),
Vlada Bosansko podrinjskog kantona Go-
ražde, na nastavku svoje 6. redovne sje-
dnice, održanom dana 06.04.2011.godi-
ne, **d o n o s i**:

O D L U K U
o davanju saglasnosti za raspisivanje
konkursa za popunu upražnjenog
radnog mjesta

I

Ovom Odlukom daje se saglasn-
ost JU STŠ “Hasib Hadžović” Goražde,
za raspisivanje konkursa za popunu up-
ražnjenog radnog mjesta, i to:

**1. Nastavnik tjelesnog i zdrav-
stvenog odgoja (jedan izvršilac) na odr-
eđeno vrijeme do 30.06.2011.godine.**

II

Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči
Kantona, a naknadno će se objaviti u
“Službenim novinama Bosansko-podri-
njskog kantona Goražde”.

Broj:03-34-360/11
06.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

244

Na temelju člana 24. Zakona o
Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde (“Službene novine Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde” broj:5/03) i
Programa o utrošku sredstava 614200 -
Grantovi pojedincima BOR - 005, a u sk-
ladu sa Odlukom o privremenom fina-
nsiranju Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde za period od 01.01. do 31.03.
2011.godine, broj:01-14-1009/10 od 23.
12.2010.godine i broj:01-14-89/11 od 09.
02.2011.godine, Vlada Bosansko-podri-
njskog kantonana Goražde, na nastavku
svoje 6. redovne sjednice, održanom da-
na 06.04.2011.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o davanju saglasnosti za plaćanje
računa broj: 03/11, 04/11

Član 1.

Daje se saglasnost ministru za bo-
račka pitanja da izvrši plaćanje računa
broj:03/11, 04/11 od 22.03.2011.godine u

iznosu od **10.260,00 KM (5.140+5.120,00)**, Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec **januar i februar 2011.** godine, po Sporazumu broj: 03-37-156/11 od 09.03.2011. godine.

Član 2.

Isplatu sredstava u iznosu od 10.260,00 KM izvršiti u korist Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po računu broj: 03/11,04/11 od 22.03.2011.godine, na depozitni račun broj:1610300004960188, otvoren kod Raiffeisen banke Goražde, na teret Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614200 - Grantovi pojedincima - BOR - 005.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-359/11
06.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

245

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj:5/03) i Programa utroška sredstava sa koda 614200 Grantovi pojedincima - (BOR 005), a u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01. do 31.03.2011.godine, broj:01-14-1009/10 od 23.12.2010.godine i broj:01-14-89/11 od 09.02.2011. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 6. redovne sjednice, održanom dana 06.04.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 372-0386 RRC "Fojnica" Fojnica

Član 1.

Daje se saglasnost Ministru za boračka pitanja da izvrši plaćanje računa broj: 372-0386 u iznosu od **5.040,00 KM** ispostavljenog od strane RRC "Fojnica" Fojnica.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614200 - Grantovi pojedincima (BOR -005).**

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

om objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-358/11
06.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

246

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03) i člana 39. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj:5/11), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 6. redovne sjednice, održanom dana 06.04.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju tekućih transfera
općinama u sastavu Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ovom Odlukom odobravaju se tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za **januar i februar 2011.godine**, kako slijedi:

1. Općina Goražde **200.000,00 KM** iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614100 - Tekući transferi Općini Goražde;**
2. Općina Foča-Ustikolina **200.000,00**

KM iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614100 - Tekući transferi Općini Foča-Ustikolina;**

3. Općina Pale-Prača **200.000,00 KM** iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614100 - Tekući transferi Općini Pale-Prača.**

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Korisnici sredstava dužni su prije odobravanja sredstava za naredni mjesec podnijeti izvještaj o utrošku sredstava odobrenih u članu 1. ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-357/11
06.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

247

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03) i člana 45. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/11), Vlada Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti
na Program utroška sredstava
Ministarstva za socijalnu politiku,
zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa
ekonomskog koda 614100 (JAO 001) -
Tekući transfer (Kantonalni zavod
zdravstvenog osiguranja),
za 2011. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2011.godinu, sa **ekonomskog koda 614100 (JAO 001) - Subvencije javnim preduzećima (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja), u iznosu 1.303.500,00 KM.**

Član 2.

Program utroška iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči

Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-389/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,v.r.

247a)

U skladu sa članom 45. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:05/11), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice,
sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001)
- Tekući transfer (Kantonalni zavod
zdravstvenog osiguranja)

1. NAZIV PROGRAMA

Program podrške ispunjenju odredaba kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva - Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) - Tekući transfer (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja) za 2011.godinu.

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:

01.01.2011 - 31.12.2011.godine

Budžetska linija:

Tekući transfer (Kantonalni zavod

zdravstvenog osiguranja)
Ekonomski kod: 614100
Analitički kod JAO 001
Budžetski razdjel: 19
Ukupna vrijednost Programa:
1.303.500,00 KM
Odgovorna osoba: Delila Klovo, dipl.iur.
Pozicija odgovorne osobe: Ministrica
Kontakt-osoba za Program:
Emira Begović, dipl.oec
Kontakt-telefon: 038 228 439 lokal 223

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 45. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2011. godinu, dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-389/11 od 11.04.2011. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

Svrha Programa

Svrha Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa budžetskog koda 614100 (JAO 001) – Tekući transfer (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja), je osiguranje nedostajućih sredstava za ispunjenje odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva, a u vezi sa potpisanim Sporazumom između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Sindikata zdravstvenih radnika, kojim se prihvata osnovica za utvrđivanje plata u zdravstvu po Kolektivnom ugovoru u 2007. godini.

Svrha Programa utroška je da se, izdvajanjem 1.303.500,00 KM, osigura dio nedostajućih prihoda Zavodu zdrav-

stvenog osiguranja koji, po osnovu prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i ostalih prihoda Zavoda, nije u mogućnosti ispuniti obaveze iz Sporazuma, za 2011. godinu.

Opis Programa

Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2011.godinu, definiše sve ključne elemente implementacije budžetskih sredstava, kao što su opći i posebni ciljevi Programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva za implementaciju pojedinih komponenti Programa, korisnike sredstava iz Programa, broj radnika koji će biti angažovani na njegovoj implementaciji, procjenu rezultata koji će se ostvariti Programom te procjenu nepredviđenih rashoda i izdataka u okviru Programa.

Opći cilj Programa

Opći cilj Programa utroška jeste osiguranje neophodnih sredstava za ispunjenje odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Posebni ciljevi Programa

Zbog svoje specifičnosti, ovaj Program nije predvidio specifične ciljeve te opći cilj predstavlja ujedno i specifični cilj Programa utroška sredstava.

3. KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Utrošak sredstava, odobrenih Bu-

džetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) – Tekući transfer (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja), u ukupnom iznosu 1.303.500,00 KM, raspoređivat će se na osnovu sljedećih kriterija:

3.1. Procedure evaluacije i selekcije zahtjeva za sredstvima

3.1.1. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su korisnici koji su definisani u tački 5. Programa utroška sredstava.

Krajnji korisnici sredstava su Javne zdravstvene ustanove sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, potpisnice Sporazuma sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.1.2. Način apliciranja

Korisnik sredstava dostavlja jedan zahtjev za sredstvima za svaki mjesec na koji se odnosi zahtjev.

Prilikom dostavljanja Zahtjeva za sredstvima, korisnik je dužan navesti minimalno sljedeće informacije:

- opis potreba zbog kojih korisnik putem zahtjeva traži odobranje budžetskih sredstava,
- opis usklađenosti zahtjeva za sredstvima sa općim ciljem Programa,
- pregled ukupnih troškova rada krajnjih korisnika sredstava po osnovu Kolektivnog ugovora,
- iznos nedostajućih sredstava za finansiranje troškova rada po Kolektivnom ugovoru, za svakog finalnog korisnika sredstava, a koje će se finansirati iz sredstava koja su predviđena ovim Programom.

3.1.4. Procedure odobravanja

Primljene aplikacije koje ispunjavaju uvjete propisane Programom utroška sredstava, Ministarstvo će, u formi prijedloga odluke, dostaviti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na odobravanje. Sredstva doznačena Zavodu od strane Ministarstva će biti utrošena u skladu sa kriterijima Programa i Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu, a na osnovu odluka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva za provođenje Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614 400 JAO 001 – Subvencije javnim preduzećima - Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, iznose ukupno 1.303.500 KM.

Ukupna sredstva koja su Programom predviđena će se isplaćivati u maksimalnom mjesečnom iznosu od 108.625 KM.

5. NAZIV KORISNIKA SREDSTAVA

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice je kao korisnike sredstava sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) definisalo Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja.

Kao krajnjeg korisnika sredstava Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice je definisalo sljedeće javne zdravstvene ustanove, potpisnice Sporazuma, na koje se primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora.

ora u oblasti zdravstva:

- JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona,
- JZU Kantonalna bolnica Goražde
- JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde,
- JU Dom zdravlja Ustikolina,
- JU Dom zdravlja Prača,
- Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na provođenju Programa.

7. PROCJENA REZULTATA

Realizacijom Programa očekuje se osiguranje direktne podrške za finansiranje troškova rada za cca. 320 zaposlena radnika u javnim zdravstvenim ustanovama i Zavodu.

Procjenu ostvarivanja rezultata Programa će obavljati Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, u skladu sa dinamikom realizacije Programa. U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja se obavezuje:

- da, prije odobravanja sredstava, Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dostavi zahtjev za dodjelu sredstava, u skladu sa kriterijima 3.1.2. način apliciranja;

- nakon utroška odobrenih sredstava po Programu utroška, Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja je dužan Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u roku od 15 dana dostaviti izvještaj o provedenim aktivnostima dodjele sredstava koja su odobrena za finansiranje iz Programa utroška sredstava. Forma i sadržaj izvještaja o utrošku sredstava, će biti prilagođeni namjeni utroška sredstava i omogućavat će Ministarstvu procjenu rezultata postignutih sredstvima iz Programa.

Nadzor realizacije Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) – Tekući transfer (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja), vršit će Ministarstvo a zfinansijae, Ured za reviziju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Rizici koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva i zadataka ovog Programa je eventualna nemogućnost osiguranja prihoda, zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžetu Kantona, te nepredviđeno povećanje potreba korisnika zbog lošeg socijalnog statusa korisnika.

Broj:08-14-492-2/11 **MINISTRICA**
12.04.2011.godine **Delila Klovo, v.r.**
G o r a ž d e

Saglasnost na ovaj Program dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona

Goražde, Odlukom broj:03-14-389/11 od 11.04.2011.godine.

248

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), a u vezi sa članom 27. Zakona o koncesijama ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE "BABINA VODA" na rijeci Kolini, općina Foča-Ustikolina

Član 1.

Ovom Odlukom dodjeljuje se koncesija za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE "BABINA VODA" na rijeci Kolini, općina Foča-Ustikolina, privrednom društvu "ENERGA" d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Koncesija iz člana 1. ove Odluke se dodjeljuje na period od 30 (trideset) godina, s tim da će se rok od koga se računa trajanje koncesije definisati Ugovorom o koncesiji, ali ne može biti duži od 14 (šest) mjeseci od dana dobijanja odobrenja za građenje, u kom roku je pravno lice iz člana 1. ove Odluke dužno izgraditi objekte za korištenje koncesije i da u tom roku počne koristiti koncesiju.

Član 3.

Naknada za korištenje koncesije po ovoj Odluci će se plaćati u iznosu od 2% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog proizvodnjom kWh električne energije i to za cijeli period trajanja koncesije od 30 (trideset) godina, a isto će se detaljnije definisati ugovorom o koncesiji.

Član 4.

Uvjeti korištenja koncesije iz ove Odluke, kao i ostala pitanja vezana za ovu koncesiju, uredit će se ugovorom o koncesiji, koji će zaključiti Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao koncesor, sa privrednim društvom "EN-E-RGA" d.o.o. Sarajevo, kao koncesionarem.

Član 5.

Ovlašćuje se premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde zaključi ugovor o koncesiji sa privrednim društvom "ENERGA" d.o.o. Sarajevo.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-17-387/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

249

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), a u vezi sa članom 27. Zakona o koncesijama ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o dodjeli koncesije za projektovanje,
izgradnju, korištenje i prenos
MHE "KOLINA 5" na rijeci Kolini,
općina Foča-Ustikolina

Član 1.

Ovom Odlukom dodjeljuje se koncesija za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE "KOLINA 5" na rijeci Kolini, općina Foča-Ustikolina, privrednom društvu "ENERGA" d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Koncesija iz člana 1. ove Odluke se dodjeljuje na period od 30 (trideset) godina, s tim da će se rok od koga se računa trajanje koncesije definisati ugovorom o koncesiji, ali ne duže od 14 (četnaest) mjeseci od dana dobijanja odobrenja za građenje, u kom roku je pravno lice iz člana 1. ove Odluke dužno izgraditi objekte za korištenje koncesije i da u tom roku počne koristiti koncesiju.

Član 3.

Naknada za korištenje koncesije

po ovoj Odluci će se plaćati u iznosu od 2% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog proizvodnjom KWh električne energije i to za period od prve do desete godine korištenja koncesije, pa u iznosu od 8% za period od desete do dvadesete godine, te u iznosu od 12% za period od dvadesete do tridesete godine korištenja koncesije, a isto će se detaljnije definisati ugovorom o koncesiji.

Član 4.

Uvjeti korištenja koncesije iz ove Odluke, kao i ostala pitanja vezana za ovu koncesiju, uredit će se ugovorom o koncesiji, koji će zaključiti Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao koncesor, sa privrednim društvom "ENERGA" d.o.o. Sarajevo, kao koncesionarom.

Član 5.

Ovlašćuje se Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zaključi ugovor o koncesiji sa privrednim društvom "ENERGA" d.o.o. Sarajevo.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-17-386/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

250

Na osnovu člana 24. Zakona o

Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), a u vezi sa članom 27. Zakona o koncesijama ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o dodjeli koncesije za projektovanje,
izgradnju, korištenje i prenos
MHE "KOLINA 4" na rijeci Kolini,
općina Foča-Ustikolina

Član 1.

Ovom Odlukom dodjeljuje se koncesija za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE "KOLINA 4" na rijeci Kolini, općina Foča-Ustikolina, privrednom društvu "SHPP" d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Koncesija iz člana 1. ove Odluke se dodjeljuje na period od 30 (trideset) godina, s tim da će se rok od koga se računa trajanje koncesije definisati ugovorom o koncesiji, ali ne duže od 6 (šest) mjeseci od dana dobijanja odobrenja za građenje, u kom roku je pravno lice iz člana 1. ove Odluke dužno izgraditi objekte za korištenje koncesije i da u tom roku počne koristiti koncesiju.

Član 3.

Naknada za korištenje koncesije po ovoj Odluci će se plaćati u iznosu od 3% od ukupnog godišnjeg prihoda ostv-

arenog proizvodnjom KWh električne energije i to za period od prve do desete godine korištenja koncesije, pa u iznosu od 4% za period od desete do dvadesete godine, te u iznosu od 8% za period od dvadesete do tridesete godine korištenja koncesije, a isto će se detaljnije definisati ugovorom o koncesiji.

Član 4.

Uvjeti korištenja koncesije iz ove Odluke, kao i ostala pitanja vezana za ovu koncesiju, uredit će se ugovorom o koncesiji, koji će zaključiti Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao koncesor, sa privrednim društvom "SHPP" d.o.o. Sarajevo, kao koncesionarem.

Član 5.

Ovlašćuje se premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zaključi ugovor o koncesiji sa privrednim društvom "SHPP" d.o.o. Sarajevo.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-17-385/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

251

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Predmet nabavke pod rednim brojem
1. “Pružanje usluga sukcesivne
isporuke sredstava za održavanje
voznog parka u vlasništvu Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde”

Član 1.

Za najpovoljnijeg ponuđača - predmet nabavke pod rednim brojem 1. “Pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje voznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” bira se privredno društvo „Enol” d.o.o. Goražde.

Član 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke, sa najpovoljnijim ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se ugovor, pod uvjetima datim u odabranoj ponudi.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke Vladi Bosansko-podrinjskog kanto-

na Goražde.

Broj:03-14-394/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

252

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
LOT broj: 7/1 “Pružanje usluga
cestovnog prevoza učenika osnovnih
i srednjih škola i Osnovne muzičke
škole “Avdo Smailović” Goražde te
redovnih studenata dislocirane nastave
Ekonomskog i Pravnog fakulteta
Univerziteta u Sarajevo
- odjeljenje Goražde”

Član 1.

Za najpovoljnijeg ponuđača LOT broj:7/1 “Pružanje usluga cestovnog prevoza učenika osnovnih i srednjih škola i Osnovne muzičke škole “Avdo Smailović” Goražde te redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevo - odjeljenje Goražde” bira se privredno društvo ATTP “Centroprevoz” d.o.o. Goražde.

Član 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke sa najpovoljnijim ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se Ugovor pod

uvjetima datim u odabranoj ponudi.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:03-14-395/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

253

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
LOT broj: 7/2 "Pružanje usluga
cestovnog prevoza učenika osnovnih
i srednjih škola I Osnovne muzičke
škole "Avdo Smailović" Goražde,
redovnih studenata dislocirane nastave
Ekonomskog i Pravnog fakulteta
Univerziteta u Sarajevo
- odjeljenje Goražde"

Član 1.

Za najpovoljnijeg ponuđača LOT

broj:7/2 "Pružanje usluga cestovnog prevoza učenika osnovnih i srednjih škola i Osnovne muzičke škole "Avdo Smailović" Goražde te redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevo - odjeljenje Goražde" bira se "Goraždeprevoz" d.o.o. Goražde.

Član 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke sa najpovoljnijim ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se ugovor pod uvjetima datim u odabranoj ponudi.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:03-14-396/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

254

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o izboru najpovoljnijeg ponuđača
LOT broj: 7/3 "Pružanje usluga
cestovnog prevoza učenika osnovnih
i srednjih škola i Osnovne muzičke
škole "Avdo Smailović" Goražde
te redovnih studenata dislocirane
nastave Ekonomskog i Pravnog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu -
odjeljenje Goražde"**

Član 1.

Za najpovoljnijeg ponuđača LOT broj: 7/3 "Pružanje usluga cestovnog prevoza učenika osnovnih i srednjih škola i Osnovne muzičke škole "Avdo Smailović" Goražde te redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - odjeljenje Goražde" bira se "Drina-bus" d.o.o. Ustikolina.

Član 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke sa najpovoljnijim ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključit će se Ugovor pod uvjetima datim u odabranoj ponudi.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:03-14-397/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

255

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03) i na osnovu člana 12. Zakona o javnim nabavka BiH ("Službene glasnik Bosne i Hercegovine", broj:49/04, 52/05, 8/06, 24/06, 7/06 i 12/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11. 04.2011.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o otkazivanju postupka
za dodjelu ugovora**

Član 1.

Ovom Odlukom otkazuje se postupak za dodjelu ugovora po raspisanom javnom natječaju shodno Odluci Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o raspisivanju poziva za odabir najpovoljnijih ponuđača za javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, br.03-14-2172/10 od 22.12.2010.godine, zbog neispunjenja uvjeta iz člana 12. Zakona o javnim nabavkama BiH, a za sljedeće predmete nabavke:

- Predmet nabavke pod rednim brojem 2: „Pružanje usluga održavanja voznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“;
- Predmet nabavke pod rednim brojem 3: „Pružanje usluga sukcesivne isporuke materijala za informatičku opremu“;
- Predmet nabavke pod rednim brojem 4: „Pružanje usluga isporuke i servisiranja informatičko-

- tehničke opreme“;
- Predmet nabavke pod rednim brojem 5: „Pružanje usluga tekućeg održavanja zgrada u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“;
 - Predmet nabavke pod rednim brojem 6: „Pružanje usluga sukcesivne isporuke materijala neophodnih za redovno održavanje zgrada u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Član 2.

Zadužuje se Komisija za javne nabavke da ponovo raspiše javni natječaj - obavještenje, te da u ponovljenom otvorenom postupku izvrši odabir najpovoljnijeg ponuđača po otkazanim predmetima nabavke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-398/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

256

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:5/03), Vlada Bosansko podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti
Direkciji robnih rezervi da izvrši
plaćanje računabroj: RN br. 0788/11
od 15.03.2011.godine u vrijednosti
od 57.600,00 KM na ime nabavljenog
lož-ulja za potrebe zagrijavanja
poslovnih prostorija budžetskih
korisnika**

Član 1.

Daje se saglasnost Direkciji robnih rezervi Bosansko podrinjskog kantona Goražde da izvrši plaćanje **RN br. 0788/11 od 15.03.2011.godine u vrijednosti od 57.600,00 KM** na ime nabavljenog lož-ulja u količini **30.000** litara po cijeni **1,92 KM/l** firmi „ENOL“ d.o.o Goražde za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Budžeta Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju broj: 01-14-1009/10 od 23.12.2010.godine, ekonomski kod 613200 – Izdaci za energiju.

Sredstva uplatiti na žiro-račun broj: 1990540005250412, otvoren kod ABS banke na ime „ENOL“ d.o.o. Goražde.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti

u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-401/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

257

Na temelju člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:5/03), a u skladu sa članom 20. Statuta JZU Kantonalna bolnica Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:15/01) te članom 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj:46/10), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 11.04.2011.godine, **d o n o s i :**

O D L U K U

**o davanju saglasnosti na Odluku
Upravnog odbora JZU Kantonalna
bolnica Goražde, broj: 01-819/11
od 07.04.2011.godine o imenovanju
vršioca dužnosti direktora
JZU Kantonalna bolnica Goražde**

Član 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, broj:01-819/11 od 07.04.2011.godine, kojom se za vršioca dužnosti direktora JZU Kantonalna bolnica Goražde imenuje dr. Bejadin Lutvić.

Član 2.

Imenovani vršilac dužnosti iz čl-

ana 1. Odluke će preuzeti dužnost nakon što Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donese predmetnu Odluku i istu će obavljati do imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-05-400/11
11.04.2011.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto, v.r.

258

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, riješavajući po zahtjevu **UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU I PROMOCIJU TIPIČNIH I TRADICIONALNIH PROIZVODA „FESTIVAL OKUSA“**, na temelju člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), **d o n o s i :**

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

**UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU
I PROMOCIJU TIPIČNIH
I TRADICIONALNIH PROIZVODA
“FESTIVAL OKUSA”**

Skraćeni naziv udruženja je:
UDRUŽENJE “FESTIVAL OKUSA”

Sjedište udruženja je u Goraždu, ulica Bolnička br. 51.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem R-I-4/2011 u prvu knjigu Registra, dana 01.04.2011.godine.

3. UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I PROMOCIJU TIPIČNIH I TRADICIONALNIH PROIZVODA „FESTIVAL OKUSA“ je dobrovoljno, nezavisno, vanstranačko udruženje sa sljedećim programskim ciljevima i zadacima:

- promoviranje i realizacija inicijativa koje su usmjerene ka valorizaciji, očuvanju i zaštiti tipičnih i tradicionalnih proizvoda;
- briga i promocija o transparentnosti i direktnom kontaktu proizvođač – potrošač podržavajući konkretne i efikasne informacije za klijenta u vezi sa osnovnim karakteristikama i boljim korištenjem tipičnih i tradicionalnih proizvoda;
- realizacija aktivnosti edukacije i senzibilizacije o prehrani i svjesnoj i savjesnoj potrošnji koja je usmjerena na lokalno stanovništvo;
- realizacija aktivnosti edukacija za djecu iz oblasti identifikacije okusa i pravilne prehrane;
- pomoć u promociji potrošnje tradicionalnih poljoprivredno–prehrambenih proizvoda;
- promoviranje i realizacija aktivnosti istraživanja, asistencije i nadgledanja proizvođačima;
- osiguravanje i korištenje oznake proizvođačima koji učestvuju na manifestaciji Festival Okusa;
- potpora institucijama za certifikovanje;
- saradnja sa udruženjima iz Bosne i Hercegovine i inozemstva u cilju uvećanja imidža i poznanosti lokalnih proizvoda;
- nadgledanje učesnika na manifestaciji Festival okusa radi poštivanja internih pravila udruženja;
- organiziranje tehničke potpore za učesnike na manifestaciji i za njihovu proizvodnju favorizujući poboljšanje higijensko – sanitarnih uvjeta i kvalitete proizvoda, te osiguravanje obuke sa propisima i savjetima o uzgoju i preradi tipičnih i tradicionalnih proizvoda kroz organiziranje predavanja, demonstracijskih prezentacija, te raspodjelom stručne literature, brošura i letaka, kao i drugih oblika javne prezentacije djelovanja udruženja;
- promoviranje ostvarenih istraživanja i evidentiranje karakteristika proizvoda koristeći se saradnjom sa kvalificiranim organima kao što su fakulteti, instituti i druge istraživačke institucije, javnim ili privatnim, objavljujući rezultate obavljene eksperimentalne probe;
- realizacija štampanog i audiovizualnog materijala, obavljanje promotivnih i informativnih aktivnosti vezanih za socijalni cilj, za zaštitu potrošača u dogovoru sa kompetentnim ministarstvom i javnim institucijama;
- promoviranje svih korisnih inicijativa usmjerenih ka zaštiti tipičnosti, autentičnosti i posebnim karakteristikama;
- reklamiranje potrošnje tipičnih

259

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu **UDRUŽENJA „KULTURNA BAŠTINA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE**, na temelju člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj:45/02), **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

UDRUŽENJE „ KULTURNA BAŠTINA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Skraćeni naziv udruženja je: **UDRUŽENJE “KULTURNA BAŠTINA” BPK GORAŽDE**

Sjedište udruženja je u Goraždu, ul. Alije Hodžića br. 60.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem R-I-5/2011. u prvu knjigu Registra, dana 05. 04. 2011.godine.
3. **UDRUŽENJE „KULTURNA BAŠTINA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE** je dobrovoljno, nazavisno, vanstranačko udruženje sa sljedećim programskim ciljevima i zadacima i to:
 - **terenskim radom registrovati sve lokalitete kulturne baštine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;**

- **izvršiti identifikaciju cjelokupne kulturne baštine na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;**
- **evidentirati lokalitete spomenika kulture na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;**
- **napraviti selekciju kulturne baštine po periodima: prahistorija, stari vijek, srednji vijek i novi vijek;**
- **stvaranje baze podataka u kojoj će se nalaziti cjelokupna kulturna baština, sa opisom spomenika, vrstom, nazivom lokaliteta, brojnost, trenutno stanje, fotografije, karte;**
- **izrada kataloško – topografskog prikaza spomenika kulture;**
- **stručno opisivanje lokaliteta;**
- **izrada karte lokaliteta spomenika kulture;**
- **udruženje vrši promociju i predlaže načine zaštite kulturne baštine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;**
- **pored predlaganja načina zaštite kulturne baštine na ovom području, u okvirima svojih mogućnosti, vršiti uređenje, sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju spomenika kulture;**
- **ostvariti direktnu saradnju sa predstavnicima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i sa općinama Goražde, Foča – Ustikolina i Pale – Prača;**
- **pokrenuti inicijativu za neophodnom zaštitom spomenika kulture u smislu zaustavljanja njihovog daljeg uništenja (krađa, razbijanje, sknavljenje);**
- **putem TV i radio stanica, elektronskih i printanih medija oba-**

- vještavati i upozoriti javnost na očuvanje i spriječavanje od daljeg uništavanja spomenika kulture;
- sačinjavanje izvještaja o ugroženosti spomenika kulture, u kojima bi se opisala ugroženost i posljedice;
 - organizovanje konferencija na kojima će se diskutovati o načinima predstavljanja kulturne baštine i poštivanja različitih tumačenja;
 - organizovanje radnih grupa (timova) za ispitivanje i istraživanje spomenika kulture po periodima (prahistorija, stari vijek, srednji vijek, novi vijek);
 - spomenici kulture na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mogu biti i objekti stariji od 100 godina;
 - izrada i objavljivanje stručne literature o spomenicima kulturne baštine radit će se i na stranim jezicima u zavisnosti od mogućnosti udruženja. Stručna literatura publikovat će se kroz brošure, studije, monografije, fotomonografije, knjige, kao i digitalizaciju lokaliteta;
 - organizovanje naučnih skupova, seminara, konferencija gdje bi se diskutovalo o kulturnoj baštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
 - prezentovanje kroz multimediajne prezentacije sa kojima bi pokazali vrijednosti kulturne baštine;
 - promovisanje spomenika materijalne kulture putem predavanja na javnim mjestima predviđenim za okupljanje i školskim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
 - osim promovisanja značaja i vrijednosti kulturne baštine, poseban akcenat bit će dat prema ekologiji kako bi uređenost samih lokaliteta zadovoljavala neophodne standarde;
 - u skladu sa mogućnostima angažovati stručne ekipe koje bi radile na zaštiti materijalnih spomenika kulture;
 - na određenim lokalitetima gdje se nalaze spomenici kulture vršiti stručna i edukativna predavanja, organizovati ekskurzije, posjete i druge slične manifestacije;
 - uputiti inicijativu Kantonalnoj Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da formira Zavod za zaštitu spomenika ili zavičajni muzej na ovom prostoru;
 - uspostaviti jedinstven sistem informisanja svojih članova;
 - zastupati i štititi interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
 - kreirati i podsticati razvoj u cilju sticanja novih znanja, vještina, služeći se pri tom sopstvenim iskustvima u oblasti zaštite i promocije kulturne baštine;
 - ostvarivati saradnju sa ostalim udruženjima kao i kantonalnim i regionalnim udruženjima, tako i sa udruženjima iz inostranstva;
 - pratiti zakonodavstvo, postojeće stanje i aktuelne probleme na polju zaštite i promocije kulturne baštine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

- ažde i predlaati nadležnim državnim organima preduzimanje neophodnih mjera u toj oblasti;
- raditi na unapređenju djelatnosti zaštite i promocije kulturne baštine, uvođenju i implementaciji savremenih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
 - raditi na uspostavljanju standarda i pravila, kao i njihovoj primjeni u domenu zaštite i očuvanja kulturne baštine;
 - radi na popularizaciji i praktičnoj primjeni novih dostignuća u ovoj oblasti;
 - razvijati i njegovati međusobnu solidarnost i uzajamnost među članovima, kao i ostalim učesnicima u ovoj oblasti.
4. UDRUŽENJE „KULTURNA BAŠTINA“ BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog ministarstva stiče svojstvo pravnog lica.
5. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje UDRUŽENJA „KULTURNA BAŠTINA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE je:

**Eldin Baljević – predsjednik
upravnog odbora udruženja**

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE „KULTURNA BAŠTINA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE, podnijelo je Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija propisana članom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj:45/02) i to: Odluka o osnivanju udruženja (osnivački akt), Statut udruženja (X2), spisak članova organa upravljanja, Odluka o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja i Odobrenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:10-05-1301-1/11 od 24.03.2011. godine, da udruženje može u svom nazivu koristiti naziv Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispunjeni uvjeti za upis u Registar UDRUŽENJA „KULTURNA BAŠTINA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE, stoga je, shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj:45/02), odlučeno kao u dispozitivu Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Broj:UP-1:05-05-15/11 M I N I S T A R
05.04.2011.godine Radmila Janković,v.r.
G o r a ž d e

260

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

kog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu UDRUŽENJA POVRATNIKA „ZDRAVO KOMŠIJA“, na temelju člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj:45/02), **d o n o s i**:

R J E Š E N J E

1. U Registar udruženja Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod registarskim brojem R-I-8/2001 u prvu Knjigu registra upisano je **UDRUŽENJE POVRATNIKA „ZDRAVO KOMŠIJA“**.
2. Upisuje se u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, promjena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja, tako što **Milović Dragoljubu – predsjedniku udruženja**, prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja, a novo lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je **Droca Danko – predsjednik udruženja**.
3. Upis promjene iz tačke 2. dispozitiva ovog Rješenja izvršen je dana **07.04.2011. godine**.
4. Udruženje djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica.

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE POVRATNIKA „ZDRAVO KOMŠIJA“ upisano je u Re-

gistar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dana 11.10.2001. godine, pod registarskim brojem R-I-8/2001 u prvu knjigu Registra.

Dana 29.12.2006. godine izvršena je promjena naziva i skraćenog naziva udruženja, promjena sjedišta udruženja, promjena Statuta i promjena lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja. Također je 05.11.2008. godine izvršena promjena sjedišta udruženja i promjena Statuta.

Zahtjevom broj: UP-1:05-05-17/11 od 04.04.2011. godine, obratilo se UDRUŽENJE POVRATNIKA “ZDRAVO KOMŠIJA” za upis u Registar promjene lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja.

Uz zahtjev je priložena Odluka o razrješenju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje udruženja i Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje udruženja.

U postupku razmatranja zahtjeva i priloženih dokaza, Ministarstvo za pravosuđe upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ocijenilo je da su ispunjeni uvjeti za upis u Registar promjena, stoga je, na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine F BiH”, broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje

u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po tarifnom broju 1. i 46. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 17/04,9/07 i 14/08) i dokaz o njenoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj:UP-1:05-05-17/11 **MINISTAR**
07.04.2011.godine Radmila Janković,v.r.
G o r a ž d e

261

Na temelju člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 35/05), člana 47. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 9/07 i 14/08), Ministar za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o uvjetima, načinu
i kriterijima za odobravanje
jednokratne novčane pomoći borcima
i članovima njihovih porodica
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima, načinu i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bo-

sansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 3/09), **član 7.** se mijenja i glasi:

“Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica priznaje se rješenjem koje donosi ministar”.

Član 2.

U članu 14. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Licima iz člana 1. ovog Pravilnika, koja dokažu da su u izuzetno teškoj materijalno-socijalnoj situaciji, uz saglasnost ministra može se dodijeliti jednokratna novčana pomoć za potrebe liječenja ili nabavku lijekova, čija ukupna novčana neto primanja prelaze utvrđeni cenzus u stavu 1. ovog člana, ukoliko ispunjavaju opće uvjete definisane ovim Pravilnikom”.

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 11-14-489/11 **MINISTAR**
12.04.2011.godine Adžem Dževad,v.r.
G o r a ž d e

262

Na temelju člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) te Poglavlja II. Stav 2. Naredbe o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini („Službene

novine Federacije BiH“, broj: 10/11), na prijedlog JU Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

O D L U K U
o određivanju zdravstvenih ustanova koje će provoditi Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini

Član 1.

Ovom Odlukom odruđuju se zdravstvene ustanove koje će za svaku pripadajuću općinu, provoditi Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini, kako slijedi:

1. Za Općinu Goražde JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde
2. Za Općinu Foča-Ustikolina JU Dom zdravlja Ustikolina
3. Za Općinu Pale-Prača JU Dom zdravlja Prača

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je i Uputstvo o načinu provođenja obavezne imunizacije na imunizacionim punktovima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, doneseno od strane JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, JU

Dom zdravlja Goražde, JU Dom zdravlja Ustikolina i JU Dom zdravlja Prača.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:08-37-499-2/11 M I N I S T R I C A
11.04.2011.godine Delila Klovo,v.r.
G o r a ž d e

262a)

U skladu sa Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini („Službene novine FBiH“ broj: 10/11 od 09.03.2011. godine), JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **d o n o s i:**

**NAČIN PROVOĐENJA OBAVEZNE
IMUNIZACIJE NA
IMUNIZACIONIM PUNKTOVIMA
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE**

Obavezna imunizacija protiv određenih zaraznih bolesti obavlja se na kontinuiran način, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi („Službene novine FBiH“ broj 22/07, 19/08, 6/10) i Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2010.godini („Službene novine FBiH“ broj:10/11 od 09.03.2011. godine).

Obavezna imunizacija sprovodi se kontinuirano tokom cijele godine po utvrđenom **kalendaru imunizacije za 2011. godinu**:

Dob	Vrsta vakcine	Napomena
Po rođenju	Hepatitis B + BCG	HepB odmah po rođenju, najbolje u roku od 12 do 24 sata
1 mjesec	Hepatitis B2	
2 mjeseca	DTPa-IPV 1+Hib 1	Razmak između pojedinih doza najmanje 30 dana
4 mjeseca	DTPa-IPV 2+Hib 2	
6 mjeseci	DTPa-IPV 3+Hib 3	
12 mjeseci	MRP 1	
18 mjeseci	Hib 3 + OPV1	
5 godina	DTPa+OPV 2	Alternativno DTPa-IPV
6 godina	MRP 2	
14 godina	dT+OPV 3	Završni razred osnovne škole
18 godina	TT	Završni razred srednje škole

- odmah poslije rođenja vakcinacija protiv tuberkuloze (BCG) i hepatitisa B (unutar 12-24 sata),
- sa navršenim jednim mjesecom života protiv hepatitisa B,
- sa navršena dva mjeseca života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus tip b,
- u četvrtom mjesecu života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influenzae tip b,
- sa navršenih šest mjeseci života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hepatitisa B,
- sa navršenih dvanaest mjeseci života protiv morbila, rubeole i parotitisa,
- u osamnaestom mjesecu života – revakcinacija protiv poliomijelitisa i hemofilus influenzae tip b,
- u petoj godini života - revakcinacija protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa,
- u šestoj godini života - revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa,
- u četvrtoj godini – revakcinacija protiv difterije, tetanusa (dT pro adultis) i poliomijelitisa,
- u osamnaestoj godini života – revakcinacija protiv tetanusa.

Kontinuirana imunizacija se provodi sve dok se ne imuniziraju sva lica koja podliježu obaveznoj imunizaciji, osim lica kod kojih postoje trajne kontraindikacije. Broj djece utvrđen je Godišnjim planovima provedbe obavezne imunizacije za pojedine općine.

1. Imunizacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa

Vakcinacija se vrši davanjem tri doze od po 0,5 ml kombinovane vakcine sa razmakom između pojedinih doza od najmanje 30 dana. Vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mišić.

Revakcinacija se vrši davanjem jedne doze od 0,5 ml kombinovane vakcine u deltoidni mišić.

2. Imunizacija protiv difterije i tetanusa

Vakcinacija se vrši davanjem tri doze odgovarajuće vakcine sa razmakom između pojedinih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ako se daje zajedno sa oralnom vakcinom OPV. Vakcina se daje u dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mišić.

Revakcinacija se vrši davanjem jedne doze odgovarajuće vakcine u dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mišić.

3. Imunizacija protiv tetanusa

Vakcinacija se vrši davanjem dvije doze odgovarajuće vakcine u dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mišić, sa razmakom između pojedinačnih doza od jednog do tri mjeseca.

Revakcinacija se vrši davanjem jedne doze odgovarajuće vakcine u dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mišić.

4. Imunizacija protiv poliomijelitisa

Vakcinacija do navršenih pet godina se

vrši davanjem tri doze od po 0,5 ml inaktivne polio vakcine sa razmakom između pojedinih doza od najmanje 30 dana.

Vakcinacija od 6. do 14. godine života se vrši davanjem tri doze žive oralne tritipne vakcine sa razmacima koji ne smiju biti kraći od 42 dana, odnosno davanjem tri doze inaktivne polio vakcine sa razmakom između pojedinih doza od najmanje 30 dana.

Vakcinisanje se vrši ukapavanjem dvije kapi oralne OPV vakcine u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem jedne doze inaktivne polio vakcine intramuskularno u deltoidni mišić.

Revakcinacija se vrši na isti način kao vakcinacija.

5. Imunizacija protiv hemofilusa influenzae tipa b

Vakcinacija djece do 12 mjeseci vrši se sa dvije doze vakcine, sa razmakom između pojedinačnih doza od 30 dana. Vakcina se daje u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u anterolateralni dio bedra.

Vakcinacija djece od navršениh 12 mjeseci do 24 mjeseca, koja nisu vakcinisana primarno ovom vakcinom, vrši se davanjem jedne doze vakcine 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić.

Revakcinacija se vrši jednom dozom vakcine od 0,5 ml, intramuskularno, u deltoidni mišić.

6. Imunizacija protiv morbila, rubeole i parotitisa

Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa vrši se jednom dozom od 0,5 ml žive atenuirane, otopljene, MRP vakci-

ne, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju.

Revakcinacija se vrši na isti način kao vakcinacija.

Ako prema procjeni EPI koordinatora postoje epidemiološke indikacije, vakcinisanje protiv morbila obavezno je i za djecu od 6 do 12 mjeseci života, ali se moraju revakcinisati od 15 mjeseci do 24 mjeseca života.

7. Imunizacija protiv tuberkuloze

Imunizacija protiv tuberkuloze obuhvata djecu rođenu 2011.godine i vrši se davanjem jedne doze od 0,05 ml, (prema uputstvu proizvođača) intradermalno, 12 - 24 sata po rođenju, u lijevi deltoidni predio.

8. Imunizacija protiv virusnog hepatitisa B

Vakcinacija novorođenčadi vrši se davanjem tri doze odgovarajuće vakcine, (pojedinačna doza 10 mikrograma, odnosno 0,5 ml), po shemi vakcinisanja 0,1, 6 mjeseci.

Prva doza vakcine daje se 12-24 sata po rođenju, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajuće vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra.

Druga doza vakcine se daje 1 mjesec nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajuće vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra.

Treća doza vakcine daje se 6 mjeseci nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajuće vakcine, intramuskularno u anterolateralni dio bedra ili deltoidnu regiju.

Ako se novorođenče ne vakciniše istovremeno sa vakcinom protiv tuberkuloze, vakcinu protiv hepatitisa B dati u prvom mogućem kontaktu sa zdravstvenom službom, bez obzira na vremenski razmak.

Vakcinacija novorođenčadi HBsAg pozitivnih majki, osim aktivne zaštite vakcinom, po shemi 0, 1, 2, 12 mjeseci, osim prve doze vakcine potrebno je istovremeno, ali na različita mjesta, dati odgovarajuću dozu humanog hepatitisa B imunoglobulina.

9. Imunizacija kombinovanom vakcinom

Imunizacija kombinovanom vakcinom može se obaviti:

1. protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTP);
2. protiv difterije i tetanusa (DT);
3. protiv poliomijelitisa (sva 3 tipa, OPV, IPV);
4. protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP);
5. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i bolesti izazvanih hemofilusom influenzae (DTP-Hib);
6. protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i bolesti izazvanih hemofilusom influenzae (DTPIP-V-Hib);
7. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i dječije paralize (DTPa-IPV);
8. drugim kombinovanim vakcinama čije su komponente zastupljene u programu imunizacije.

Istovremena imunizacija može se vršiti davanjem:

- dva ili više mrtvih antigena;
- dva ili više živih antigena;

-više mrtvih i više živih antigena.

Istovremeno imunizacija se može obaviti:

1. protiv tuberkuloze i hepatitisa B;
2. protiv poliomijelitisa, difterije i tetanusa;
3. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa i pertusisa;
4. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa, pertusisa, hemofilus influenzae tip b, morbila, rubeole, parotitisa, i virusnog hepatitisa B.

Razmaci između vakcina koje se daju po kalendaru vakcinacije, ukoliko nije drukčije navedeno u programu, moraju biti najmanje 30 dana, izuzetno kod vakcinacije oralnom polio vakcinom, gdje razmak mora biti 42 dana.

Različite vakcine davati (aplicirati) na različita mjesta.

Vakcine se ne smiju aplicirati intravenozno ni u glutealnu regiju.

Obavezna imunizacija se provodi na općinskim imunizacionim punktovima u pripadajućim domovima zdravlja i u porodilištu Kantonalne bolnice, prema utvrđenom planu. Imunizaciju sprovode EPI koordinatori zdravstvenih ustanova – ljekari specijalisti pedijatrije, uz stručni nadzor Kantonalnog EPI koordinatora iz Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona.

Tačne datume izvođenja imunizacije utvrdit će EPI koordinatori - pedijatri u imunizacionim punktovima pojedinih općina i obavezni su pojedinačno pozvati sve obaveznike na imunizaciju u skladu sa Naredbom.

Broj: 01-37-16-7/11
04.04.2011.godine
G o r a Ź d e

V D D i r e k t o r
Nedim ČengiĆ, v.r.

KANTON BPK GORAŽDE

Ustanova ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVOGodišnji plan imunizacije
za 2011.godinu

	Vakcina	Broj planirane djece prema program imunizacije (ciljna grupa)	Broj nevakcinisane djece drugih dobnih skupina	Ukupno
CIJEPLJENJE	BCG	260	/	260
	Hep B/ (3 doze)	260	/	260
	DTaP/IPV (3 doze)	260	/	260
	Hib/ (2 doze)	260	/	260
	DT pediatric	10	/	10
	MRP	240	/	240
DOCJEPLJIVANJE	Hib	265	/	265
	OPV I	265	/	265
	MRP	220	15	235
	DTPa	195	10	205
	OPV/II	195	10	205
	OPV/III	485	/	485
	Td (pro adul.)	485	/	485
	DT pediatric	10	/	10
	TT	280	/	280

OPĆINA GORAŽDE

Ustanova JU DZ"DR.ISAK SAMOKOVLJA"

Godišnji plan imunizacije
za 2011.godinu

	Vakcina	Broj planirane djece prema program imunizacije (ciljna grupa)	Broj nevakcinisane djece drugih dobnih skupina	Ukupno
PRIMOVAKCINACIJA	BCG	240	/	240
	Hep B/ (3 doze)	240	/	240
	DTPw/ (3 doze)	-	/	240
	DTaP/IPV (3 doze)	240	/	240
	Hib/ (2 doze)	240	/	240
	OPV (3 dozec	240	/	240
	MRP	210	/	210
REVAKCINACIJA	Hib	250	/	250
	OPV I	250	/	250
	MRP	195	15	210
	DTaP-acel.	175	10	185
	OPV/II	175	10	185
	OPV/III	420	/	420
	Td (pro ad.)	420	/	420
	Rubeola	-	/	-
	DT pediatric	-	/	-
	TT	280	/	280

OPĆINA USTIKOLINA

Ustanova DOM ZDRAVLJA USTIKOLINAGodišnji plan imunizacije
za 2011.godinu

	Vakcina	Broj planirane djece prema program imunizacije (ciljna grupa)	Broj nevakcinisane djece drugih dobnih skupina	Ukupno
CIJEPLJENJE	BCG	-	/	-
	Hep B/ (3 doze)	11	/	11
	DTaP/IPV (3 doze)	11	/	11
	Hib/ (2 doze)	11	/	11
	DT pediatric	11	/	11
	MRP	11	/	11
DOCJEPLJIVANJE	Hib	10	/	10
	OPV I	10	/	10
	MRP	17	/	17
	DTPa	12	/	12
	OPV/II	12	/	12
	OPV/III	40	/	40
	Td (pro adul.)	40	/	40
	DT pediatric	-	/	-
	TT	-	/	-

OPĆINA PRAČA

Ustanova DOM ZDRAVLJA PRAČAGodišnji plan imunizacije
za 2011.godinu

	Vakcina	Broj planirane djece prema program imunizacije (ciljna grupa)	Broj nevakcinisane djece drugih dobnih skupina	Ukupno
CIJEPLJENJE	BCG	-	/	-
	Hep B/ (3 doze)	9	/	9
	DTaP/IPV (3 doze)	9	/	9
	Hib/ (2 doze)	9	/	9
	DT pediatric	9	/	9
	MRP	19	/	19
DOCJEPLJIVANJE	Hib	5	/	5
	OPV I	5	/	5
	MRP	8	/	8
	DTPa	8	/	8
	OPV/II	8	/	8
	OPV/III	25	/	25
	Td (pro adul.)	25	/	25
	DT pediatric	-	/	-
	TT	-	/	-

263

**S T A T U T
TURISTIČKE ZAJEDNICE
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE**

- Prečišćeni tekst -

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Zajednica) je turistička organizacija Bosansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), kao poslovno udruženje predstavnika općina u sastavu Kantona.

Član 2.

Zajednica je pravna osoba s pravima, obavezama i odgovornostima koje su utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Član 3.

Naziv Zajednice je:
Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skraćeni naziv Zajednice je:
Turistička zajednica BPK Goražde.
Sjedište Zajednice je u Goraždu, Trg branilaca b.b.

Član 4.

Zajednica ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, s tekstom:
Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Pečat Zajednice može biti i na stranim jezicima.

Žig je četvrtastog oblika veličine 70 x 30 mm, ima tekst:

Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma prijema podneska.

Svaki pečat i žig ima broj.

O broju pečata i žigova, načinu njihova korištenja i osobama ovlaštenim za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Član 5.

Zajednica ima svoj znak i logotip, koji utvrđuje Turističko vijeće.

Odluku o obliku znaka i loga sa sadržajem znaka donosi Turističko vijeće.

Član 6.

Djelovanje Zajednice zasniva se na načelu korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

**II OSNIVANJE-ČLANOVI
TURISTIČKE ZAJEDNICE
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE**

Član 7.

Zajednica se osniva radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda turizma u Kantonu, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promotivnih aktivnosti u zemlji i inostranstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanja nivoa kva-

liteta cjelokupne turističke ponude Kantona.

Član 8.

Članovi Zajednice su privredni subjekti Kantona. Osobe koje su posebno zaslužne za razvitak i promicanje turizma u Kantonu i Federaciji BiH mogu biti počasni članovi Zajednice.

Član 9.

Zajednica obavlja sljedeće zadatke:

1. objedinjuje sveukupnu turističku ponudu u Kantonu,
2. ustrojava i provodi operativna istraživanja tržišta za potrebe promicanja turizma u Kantonu,
3. izrađuje programe i planove promocije turističke ponude i turističkih proizvoda u Kantonu vodeći računa o posebnosti svakog turističkog područja, a u skladu sa strategijom razvoja turizma i marketingškom strategijom turističke ponude Kantona,
4. ustrojava, provodi i nadzire sve poslove oko promocije turističke ponude Kantona u skladu sa osnovnim smjernicama Skupštine, godišnjim programom rada i finansiskim planom Zajednice,
5. analizira i ocjenjuje svrsishodnost i djelotvornost poduzetih promidžbenih poslova te, u skladu s postignutim učincima i nalazima stalnih tržišnih ispitivanja i poruka, predlaže i preduzima odgovarajuće postupke,
6. ustrojava turistički i informativni sistem u Kantonu u skladu sa informativnim sistemom Federacije BiH i evropskim standardima. Izrađuje programe i planove promocije turističke ponude i turističkih proizvoda u Kantonu vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja, a u skladu sa strategijom razvitka turizma i marketingškom strategijom turističke ponude Kantona,
7. obavlja opću i turističku informativnu djelatnost, prikuplja i sređuje sve vrste turističkih informacija i stavlja na raspolaganje javnosti,
8. potiče i koordinira poticanje turističkih predstavnika općina, kao i svih privrednih i drugih subjekata u turizmu, koji djeluju neposredno i posredno, na unapređenju i promociji turizma Kantona,
9. inicira planiranje i provođenje aktivnosti turističkih predstavnika općina i područja, kao i svih relevantnih organa za zaštitu, izgradnju i uređenje prostora prirode i urbanih prostora te kulturno-historijskih objekata značajnih za razvoj turizma u Kantonu, kao i aktivnosti na stvaranju zakonskih i drugih uvjeta za njihovo stavljanje u funkciju turizma,
10. u zavisnosti od mogućnosti, osniva turistička predstavništva i ispostave u zemlji i inostranstvu, organizuje i nadzire rad u njima,
11. sarađuje sa nacionalnim turističkim organizacijama drugih zemalja, specijalizovanim međunarodnim i regionalnim turističkim organizacijama, te se uključuje u različite multinacionalne i regionalne promotivne činioce općine, prati, analizira i ocjenjuje izvršenje planova i programa utvrđenih zadataka i ulogu sistema turističkih činilaca s posebnim naglaskom na svrsishodnost i urednost trošenja sredstava i utvđuje smjernice budućih planova i programa,
12. preduzima mjere i aktivnosti za razvoj i promicanje turizma u turisti-

čki nerazvijenim dijelovima Kantona,

13. obavlja i druge poslove kojima se osigurava uspješno provođenje planova i programa turističkih predstavnika općina,
14. dostavlja svakih šest mjeseci Ministarstvu za privredu planove, programe i izvještaje o radu sa posebnim osvrtom na transparentno trošenje sredstava.

III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Član 10.

Prava i dužnosti članova Zajednice su naročito:

1. da imaju predstavnika u Skupštini Zajednice,
2. da putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Zajednice,
3. da daju inicijative u cilju unapređenja i promicanja turizma,
4. da potiču pitanja iz djelokruga Zajednice,
5. da usklađuju i usmjeravaju međusobne odnose i zajedničke interese,
6. da koriste stručnu pomoć Zajednice,
7. da pokreću inicijative za donošenje propisa iz područja turizma,
8. da predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,
9. da budu obavješteni o radu Zajednice i njenih tijela te o materijalno-finansijskom poslovanju,
10. da traže podršku za obavljanje svojih zadataka,
11. da se pridržavaju Statuta, općih akata, odluka i zaključaka tijela Zajed-

nice.

Mandat tijela iz stava 1. ovog člana traje četiri godine.

IV TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA

Član 11.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština Turističke zajednice Kantona (u daljem tekstu: Skupština),
2. Turističko vijeće Turističke zajednice Kantona (u daljem tekstu: Turističko vijeće),
3. Nadzorni odbor Turističke zajednice Kantona (u daljem tekstu: Nadzorni odbor),
4. predsjednik Turističke zajednice Kantona (u daljem tekstu: predsjednik),
5. zamjenik predsjednika Turističke zajednice Kantona.

Mandat tijela iz stava 1. ovoga člana traje četiri godine

1. SKUPŠTINA

Član 12.

Skupština je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Član 13.

Skupštinu čine predstavnici turističkih predstavnika općina.

Osnivanjem Turističke zajednice kantona prestaje mandat delegiranim predstavnicima u Skupštini Turističke

zajednice Federacije BiH, a Skupština novoformirane Turističke zajednice Kantona će na osnovu svog Statuta i člana 14. ovog Statuta potvrditi mandat prêthodno izabranim delegatima Skupštine Federalne turističke zajednice ili birati nove delegate.

Član 14.

Skupština broji 13 članova.

Polazeći od značaja pojedinih općina za razvoj turizma u kantonu, raspoloživih turističkih resursa i potencijalne turističke ponude, a posebno od visine udjela u ukupnom prihodu Zajednice, koji se ostvaruje s područja pojedinih općina i područja, a u smislu člana 34. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, Skupština turističke zajednice, turistički predstavnici općina u Skupštinu zajednice kantona delegiraju svoje predstavnike i to:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Općina Goražde | 7 članova |
| 2. Općina Foča/Ustikolina | 3 člana |
| 3. Općina Pale/Prača | 3 člana |

Član 15.

Počasni članovi Zajednice mogu biti osobe posebno zaslužne za razvitak i promicanje turizma u općini, Kantonu i Federaciji BiH.

Počasni članovi Zajednice imaju pravo prisustvovati sjednici Skupštine, ali na sjednicama nemaju pravo odlučivanja niti mogu biti članovi radnih tijela Skupštine.

Član 16.

Mandat delegata u Skupštini traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

Mandat delegata u Skupštini prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od Skupštine zajednice,
- podnošenjem ostavke,
- u slučaju teške bolesti ili smrti.

Novoizabranom predstavniku Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran predstavnik kojim je prestao mandat.

Član 17.

Područja djelovanja Skupštine su:

1. donošenje Statuta i njegove izmjene i dopune,
2. donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
3. biranje i razrješavanje predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine,
4. biranje i razrješavanje članova Turističkog vijeća,
5. biranje i razrješavanje članova Nadzornog odbora,
6. donošenje godišnjeg programa rada Zajednice,
7. donošenje finansijskog plana i godišnjeg finansijskog izvještaja Zajednice,
8. prihvatanje godišnjih izvještaja koje podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor,
9. donošenje smjernica za provođenje programa promicanja turizma za općine u sastavu Kantona,
10. utvrđivanje mjera i aktivnosti za razvoj promicanja turizma u turistički nerazvijenim dijelovima kantona,
11. donošenje odluke o osnivanju i organizovanju podružnica i ispostava,
12. donošenje odluke o osnivanju i organizovanju Turističkog ureda,
13. imenovanje počasnih članova Zajednice,

14. odlučivanje o drugim pitanjima, kada je to predviđeno zakonom i Statutom.

Član 18.

Skupština može pravovaljano raditi ako sjednici prisustvuje više od polovine predstavnika Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika, osim kada odlučuje o Statutu i izboru tijela Zajednice, kada se odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih predstavnika - članova Skupštine.

Član 19.

Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje. Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednicom Skupštine.

Član 20.

Skupština se mora sazvati i na zahtjev:

- Turističkog vijeća,
- Nadzornog odbora,
- najmanje šest članova Skupštine,
- zamjenika predsjednika.

Podnosioci zahtjeva dužni su zahtjev pismeno obrazložiti.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine na zahtjev tijela iz stava 1.ovog člana, Skupštinu saziva zamjenik predsjednika, najstariji član Turističkog vijeća, predsjednik Nadzornog odbora ili jedan od onih predstavnika Skupštine koji su podnijeli zahtjev za sazivanje Skupštine.

Član 21.

Ukoliko Skupštini najmanje dva

puta neopravdano ne prisustvuje predstavnik članice, članica je dužna opozvati tog predstavnika i imenovati drugog u Skupštinu.

Član 22.

Način rada Skupštine uređuje se Poslovníkom o radu Skupštine.

2. TURISTIČKO VIJEĆE

Član 23.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine.

Član 24.

Turističko vijeće se sastoji od 5 članova koje se sastoji od:

1. predsjednika,
2. zamjenika predsjednika i
3. tri člana.

Član 25.

Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obavlja predsjednik Skupštine zajednice.

Dužnost zamjenika predsjednika Turističkog vijeća obavlja zamjenik predsjednika Skupštine Zajednice.

Član 26.

Pri izboru članova Turističkog vijeća, Skupština turističke zajednice će se rukovoditi brojem predstavnika iz općina, odnosno ostvarivanjem prihoda sa tog područja u ukupnim приходima Zajednice i značaja tog područja za ukupni razvoj turizma.

Član 27.

Područja djelovanja Turističkog vijeća su:

1. provođenje odluka i zaključaka Skupštine,
2. predlaganje Skupštini osnovnih smjernica godišnjeg programa rada i finansijskog plana Zajednice,
3. podnošenje Skupštini izvještaja o izvršenju programa rada i finansijskog poslovanja Zajednice,
4. predlaganje donošenja koncepcije i strategije razvoja turizma Kantona,
5. donošenje koncepcije i strategije promocije turizma Kantona,
6. upravljanje imovinom Zajednice u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
7. donošenje općih akata Turističkog ureda,
8. imenovanje direktora Turističkog ureda,
9. predlaganje Skupštini smjernica za provođenje programa promicanja turizma u turističkoj zajednici,
10. predlaganje Skupštini počasnih članova Zajednice,
11. predlaganje Skupštini smjernica za provođenje programa promicanja turizma općina u sastavu Kantona,
12. utvrđivanje prijedloga Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
13. donošenje odluka o pristupanju Zajednice u međunarodne turističke organizacije, udruženja i ustanove,
14. odlučivanje o visini naknade članovima Turističkog vijeća i Nadzornog odbora,
15. imenovanje komisija, odbora i drugih radnih tijela za izvršenje određenih zadataka iz područja djelovanja Turističkog vijeća,
16. obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, a u vezi s aktivnostima

zajednice i odlukama Skupštine.

Član 28.

Članovi Turističkog vijeća biraju se na četiri godine.

Mandat člana Turističkog vijeća može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran i to:

- ako ga razrješi Skupština,
- ako podnese ostavku,
- u slučaju teške bolesti ili smrti.

Član 29.

Turističko vijeće saziva i njime predsjedava predsjednik.

Turističko se vijeće saziva najmanje jedanput u dva mjeseca.

Turističko se vijeće saziva i kad to zatraži zamjenik predsjednika ili najmanje jedna trećina članova Turističkog vijeća.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu na traženje članova iz stava 2. ovog člana, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika ili najstariji član iz reda članova koji su zatražili sazivanje Turističkog vijeća.

Turističko vijeće može pravovajljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Turističkog vijeća, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Turističkog vijeća.

Član 30.

Turističko je vijeće za svoj rad odgovorno Skupštini.

Član 31.

Način rada Turističkog vijeća uređuje se Poslovníkom o radu Turističkog

og vijeća.

3. NADZORNI ODBOR

Član 32.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslovne Zajednice,
2. materijalno i finansijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice
3. izvršenje i provedbu programa rada i finansijskog plana Zajednice.

O obavljenom nadzoru, Nadzorni odbor podnosi pisani izvještaj Turističkom vijeću i Skupštini.

Član 33.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana. Dva člana Nadzornog odbora imenuje Skupština, a jednog člana delegira Kantonalno ministarstvo za privredu. Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti finansijski stručnjak. Nadzorni odbor bira predsjednika iz reda svojih članova.

Član Nadzornog odbora ne može biti biran za člana Turističkog vijeća i iz reda članova Turističkog vijeća.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a prestaje istekom vremena na koje je izabran i u slučajevima predviđenim za prestanak mandata članovima Turističkog vijeća.

Član 34.

Nadzorni odbor najmanje jedanput godišnje podnosi pisani izvještaj Turističkom vijeću i Skupštini.

Član 35.

Uz izvještaj iz prethodnog člana Nadzorni odbor je dužan podnijeti izvještaj i na zahtjev Turističkog vijeća, Skupštine ili najmanje šest članova Skupštine.

Član 36.

U obavljanju svojih poslova Nadzorni odbor može koristiti usluge specijalizovanih pravnih osoba i stručnjaka.

Član 37.

Nadzorni odbor radi u sjednicama.

Sjednice saziva predsjednik Nadzornog odbora.

4. PREDsjedNIK I ZAMJENIK PREDsjedNIKA ZAJEDNICE

Član 38.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Zajednice bira Skupština Zajednice.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine.

Predsjednik i zamjenik predsjednika zamjenjuju funkcije svake dvije godine mandata.

Predsjednik i zamjenik predsjednika zajednički odlučuju o svim bitnim pitanjima iz Statuta Zajednice.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika ima sva ovlaštenja predsjednika.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Zajednice imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu. Predsjednik zastupa Zajednicu do imenovanja direktora Turističkog ureda i ovlašten je za obavljanje poslova u pravnom prometu s trećim osobama.

5. KOMISIJE, ODBORI I SEKCIJE

Član 39.

Za izvršenje stalnih i povremenih zadataka Zajednice, Skupština i Turističko vijeće mogu osnivati odbore, sekcije, komisije i druga tijela, te se koristiti uslugama naučnih i stručnih pravnih i fizičkih lica.

Aktom o osnivanju tijela iz stava 1.ovog člana određuje se njihov sastav, djelokrug i druga pitanja u vezi s njihovim radom.

Tijela iz stava 1.ovog člana nemaju pravo odlučivanja.

V- TURISTIČKI URED

Član 40.

Turistički ured je stručna služba Zajednice.

Sjedište Turističkog ureda je u Goraždu.

Član 41.

Turistički ured obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadatke Zajednice određene članom 9. ovog Statuta, i to:

1. Provodi i osigurava provođenje operativnih istraživanja tržišta za potrebe promicanja turizma Kantona,
2. Izrađuje i osigurava, izradu nacrtu programa i planova promocije turisti-

čke ponude u Kantonu,

3. Provodi opću promociju turističke ponude Kantona,
4. Izrađuje analize o poduzetim promotivnim poslovima i provedenim tržišnim ispitivanjima, te u vezi s tim predlaže mjere i radnje,
5. Izrađuje i osigurava izradu stručne podloge za koncepciju i strategiju marketinga turizma Kantona,
6. Prati i proučava pitanja iz područja turizma, izrađuje informacije i analize i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
7. Obavlja turističku informativnu djelatnost za potrebe Zajednice, prikuplja i sređuje sve vrste turističkih informacija i dostavlja ih na raspolaganje javnosti,
8. Obavlja i druge poslove koje mu odredi tijelo Zajednice radi ostvarivanja njenih zadataka.

Član 42.

Uz poslove iz člana 41. ovog Statuta u Turističkom uredu obavljaju se i poslovi:

1. Izrada, odnosno, organizovanje izrade nacrtu akata koje donose tijela Zajednice,
2. Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s izvršavanjem odluka i zaključaka i drugih akata tijela Zajednice,
3. Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s pripremanjem sjednica i sastanaka tijela Zajednice,
4. Davanje stručnih mišljenja tijelima Zajednice iz njihovog djelokruga,
5. Praćenje izvršavanja programa rada i finansijskog plana Zajednice,
6. Obavljanje pravnih, finansijskih, knji-

govodstvenih poslova, kadrovskih i općinskih poslova, utvrđenih propisima i aktima tijela Zajednice, koji nisu povjereni specijalizovanim pravnim ili fizičkim osobama,

7. Obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova radi izvršavanja odluka i zaključaka tijela Zajednice.

Član 43.

Pored poslova iz članova 41. i 42, poslovi Turističkog ureda su:

1. Na osnovu izvještaja turističkih predstavnika općina prati, analizira i ocjenjuje izvršenje planova i programa utvrđenih zadataka i uloge turističkih predstavnika općina,
2. Utvrđivanje smjernica budućih planova i programa,
3. Usklađivanje interesa, pružanje podrške i koordinirani način izvršenja svih planskih i programskih zadataka kantonalne turističke zajednice,
4. Preduzimanje mjera i aktivnosti za razvoj i promicanje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Kantona
5. Obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava uspješno djelovanje sistema zajednice i provedba planova, programa i zadataka.

Član 44.

Odlukom o osnivanju i organizovanju Turističkog ureda te njegovim općim aktima, pobliže se razrađuju poslovi Turističkog ureda, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

VI DIREKTOR TURISTIČKOG UREDA

Član 45.

Turističkii ured ima direktora.

Direktora imenuje Turističko vijeće na osnovu javnog konkursa. Javni konkurs se objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu u Federaciji BiH.

Konkurs mora biti otvoren najmanje petnaest dana od dana objavljivanja.

Za provođenje konkursa Turističko vijeće imenuje konkursnu komisiju iz reda članova Skupštine i Turističkog vijeća, koja se sastoji od tri člana.

Predsjednik Turističkog vijeća sa izabranim direktorom zaključuje ugovor o radu u skladu sa zakonom.

Pored općih uvjeta, direktor Turističkog ureda mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- da ima završen sedmi ili šesti stepen stručne spreme turističko-ugostiteljskog, ekonomskog, pravnog ili drugog društvenog smjera,
- da aktivno poznaje neki od svjetskih jezika,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu.
- Lice koje konkuriše za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dužno je da uz ostalu dokumentaciju pridonese Program rada Turističkog ureda za period za koji se bira.

Do imenovanja direktora Turističko vijeće imenovat će vršioca dužnosti direktora, najduže na godinu dana.

Vršilac dužnosti ima prava, obaveze i odgovornosti direktora Turističkog ureda.

Član 46.

Direktor Turističkog ureda zastupa Zajednicu i preuzima sve pravne poslove u ime i za račun Zajednice.

Direktor Turističkog ureda organizuje, vodi rad i poslovanje Zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

1. Provodi odluke Turističkog vijeća,
2. Organizuje izvršavanje zadataka Zajednice,
3. Zastupa Zajednicu i preuzima sve pravne poslove u ime i za račun Zajednice,
4. Zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, u pravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
5. Odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
6. Usklađuje materijalne i druge uvjete rada turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljani, u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njenih tijela,
7. Odlučuje o zapošljavanju uposlenika u turističkom uredu i raspoređivanju na određena radna mjesta, te o prestanku rada, u skladu s aktima Turističkog ureda,
8. Odlučuje o službenom putovanju uposlenika Turističkog ureda i drugih osoba kada putuju po potrebi posla Zajednice, te o korištenju osobnih

automobila u službene svrhe,

9. Odlučuje o korištenju sredstava reprezentacije,
10. Predlaže organizaciju i sistematizaciju Turističkog ureda,
11. Odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je to potrebno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
12. Potpisuje posebnu dokumentaciju Zajednice,
13. Priprema zajedno sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika Turističke zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine,
14. Podnosi Turističkom vijeću izvještaj o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,
15. Obavlja i druge poslove utvđene zakonom, aktima i odlukama tijela Zajednice.

Član 47.

Direktor Turističkog ureda uz prethodnu saglasnost Turističkog vijeća odlučuje o općim aktima Turističkog ureda, osim onih koje donosi Turističko vijeće.

Član 48.

Direktor Turističkog ureda odgovoran je za zakonitost rada Zajednice i turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda odgovara za svoj rad Turističkom vijeću, predsjedniku i zamjeniku predsjednika Zajednice.

Direktor Turističkog ureda ne može biti član Turističkog vijeća ili Skupštine Zajednice.

Član 49.

Direktor Turističkog ureda imenuje se na period od četiri godine.

Direktor Turističkog ureda može biti razrješen prije isteka mandata, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Turističkog ureda.

Član 50.

U slučaju duže odsutnosti ili sprječivosti direktora Turističkog ureda, zamjenjuje ga osoba iz reda uposlenih u Zajednici, koju odredi direktor. U slučaju da iz reda uposlenih u Turističkom uredu nema odgovarajuće osobe koja može uspješno zamijeniti direktora, Turističko vijeće može odrediti osobu iz svog sastava koje će privremeno zamijenjivati direktora.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima pravo i dužnosti direktora.

Član 51.

Uposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete koje općim aktima propisuje Turističko vijeće Zajednice. Na uvjete stupanja na rad i ostala pitanja u vezi s njihovim radom primjenjuju se odgovarajući opći propisi o radu.

VII PRIVREĐIVANJE U ZAJEDNICI I NJENA IMOVINA

Član 52.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i finansijski plan u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 53.

Prijedlog godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđuje Turističko vijeće, a mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini.

Član 54.

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. članarine turističkih zajednica,
2. boravišne takse,
3. kantonalnog budžeta,
4. zajmova,
5. dobrovoljnih priloga,
6. dodatnih sredstava koja osiguravaju njeni članovi i druge zainteresovane organizacije,
7. ostalih izvora.

Član 55.

Zajednica može sticati pokretnine, nekretnine i imovinska prava.

Član 56.

Na materijalno-finansijsko poslovanje Zajednice primjenjuju se propisi koji uređuju materijalno-finansijsko poslovanje neprofitnih organizacija i ostalih poslovnih udruženja.

VIII JAVNOST RADA

Član 57.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice, objavljivanjem na mjestu predviđenom za oglašavanje, pozivanjem na sjednice pr-

edstavnika sredstava javnog informisanja, konferencija za štampu, te izdavanjem glasila Zajednice.

Član 58.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i direktor Turističkog ureda odgovorni su za redovno, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informisanje javnosti o radu Zajednice.

IX POSLOVNA TAJNA

Član 59.

Poslovna tajna Zajednice su isprave i podaci čije bi objavljivanje i davanje neovlaštenoj osobi bilo suprotno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice. Predsjednik, zamjenik predsjednika Zajednice i direktor Turističkog ureda određuju koje isprave i podaci su poslovna tajna, te ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i uposleni pet godina nakon prestanka članstva ili radnog odnosa u Zajednici, koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koje se odnose na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.

X PRIZNANJA I NAGRADE

Član 60.

Posebno zaslužnim pojedincima i organizacijama za provođenje promidžbe i razvitka turističke djelatnosti Za-

jednica može uručiti priznanja i nagrade. Odluku o vrstama priznanja, kriterijima za dodjelu, imenovanju komisije za provođenje izbora, dobitnika i dodjeli priznanja donosi Turističko vijeće.

XI ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVOG OKOLIŠA

Član 61.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava zadatke na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu okoliša u skladu sa važećim zakonskim propisima.

XII STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Član 62.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnike, odluke, poslovnike).

Opći akti Zajednice moraju biti u saglasnosti s odredbama Statuta.

Statut mora biti u saglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesaglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu saglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvdi da opći akt nije u saglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom mijenja, ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

Član 63.

Statut donosi Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Prijedlog Statuta utvrđuje Turističko vijeće.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće na prijedlog predsjednika Zajednice.

Statut i izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu 8 dana od dana usvajanja na Skupštini i obavezno se moraju objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Drugi opći akti stupaju na snagu danom usvajanja i moraju se istaći na oglasnoj tabli sjedišta Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 64.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje šest članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Zajednice radi davanja primjedaba i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi se dostavljaju Turističkom vijeću u roku od osam dana od dana prijema.

Nakon razmatranja primjedaba i prijedloga, Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

Turistička Zajednica saraduje s turističkim organizacijama u Republici

Srpskoj, nacionalnim turističkim organizacijama iz inostranstva, specijalizovanim međunarodnim i regionalnim turističkim organizacijama, te preduzima mjere uključivanja u različite međunarodne i regionalne promotivne turističke projekte i programe.

Član 66.

Statut i akti Zajednice su usklađeni s odredbama Statuta Turističke zajednice Federacije BiH.

Član 67.

Ovaj Statut, kao i njegove izmjene i dopune, stupaju na snagu 8. dana od dana usvajanja na Skupštini Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i moraju se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Odredbe koje se odnose na broj i strukturu članova Skupštine i Turističkog vijeća će se primjenjivati nakon isteka mandata ovih tijela u sadašnjem sazivu, tj. nakon redovnog izbora u novom sazivu.

Broj:03-22-116/11
april 2011.godine
G o r a ž d e

P R E D S J E D N I K
SKUPŠTINE TZ
Esad Čengić,v.r.

264

Na temelju člana 70. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH, broj 19/06, 76/08, 05/09, 32/09 i 09/10), člana 24. stav 3. Statuta Općine Pale Prača („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 19/07 i 11/08) i člana 11. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Pale Prača („Službene novine Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde” broj: 4/10), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na XXII sjednici, održanoj dana 28.02.2010. godine, **usvojilo je:**

ni budžetski dokument Općine Pale Prača za 2010. godinu.

Član 4.

Ukupno izvršenje prihoda i izdataka na nivou Općine Pale Prača, uključujući sve prihode i izdatke koji su ostvareni u 2010. godini, prikazano je u bilansu prihoda i rashoda kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA I GODIŠNJI OBRAČUN OPĆINE PALE PRAČA ZA 2010. GODINU

Član 1.

Budžet Općine Pale Prača za 2010. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 4/10 i 3/11) izvršen je u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine, kako slijedi:

1. Ukupno ostvareni prihodi i primici	1.907.235 KM
2. Ukupno izvršeni izdaci	2.141.662 KM
Razlika između ostvarenih prihoda i izdataka (1-2)	- 234.427 KM
Obaveze iz 2009.god.	- 1.086 KM
3. Višak prihoda prethodne godine	329.728 KM
Ukupno višak prihoda	94.217 KM

Član 2.

Razlika između ostvarenih prihoda, primitaka i izvršenih izdataka po godišnjem obračunu je utvrđeni **višak prihoda** u iznosu od 94.217 KM, koji se prenosi u narednu godinu.

Član 3.

Utvrđeni višak prihoda je sastavni je dio Budžeta Općine Pale Prača za 2010. godinu i biće ugrađen u jedinstve-

Ekonom- ski kod	P r i h o d i	Izmjene i dopune Budžeta za 2010.	Izvršenje sa 31.12.2010. godine	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
700000	A. Ukupni prihodi (I+II+III)	2.270.000	1.907.235	84,02
710000	I Poreski prihodi (1+4+5+6+7)	153.500	149.101	97,13
711100+ 711200+ 713100	1. Prihodi od poreza na zaostale obaveze - po propisima do 31.12.2008. godine (2+3)	3.500	3.205	91,57
711000	2. Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća	3.250	3.008	92,55
711100	Porezi na dobit pojedinaca	1.650	1.537	93,15
711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	50	25	50,00
711112	Porez na dobit od poljoprivred.djelat.	1.600	1.512	94,50
711200	Porez na dobit preduzeća	1.600	1.471	91,94
711211	Porez na dobit	1.600	1.471	91,94
713000	3. Porezi na plaću	250	197	78,80
713111	Porezi na plaću	250	197	78,80
714000	4. Porez na imovinu	2.650	2.417	91,21
714111	Porez na imovinu	1.000	956	95,60
714121	Porez na nasljeđe i darove	400	375	93,75
714131	Porez na promet nepokretnosti	1.250	1.086	86,88
715000	5. Porez na promet proizvoda i usluga po propisima do 31.12.2005. godine	150	150	100,00
716000	6. Porez na dohodak	23.200	21.177	91,28
716111	Porez na dohod.od nesamost.djelatn.	19.000	17.656	92,93

716112	Porez na dohodak od samostalne djelatnosti	1.000	715	71,50
716115	Posebna taksa na izvezenu robu	400	327	81,75
716116	Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	2.500	2.283	91,32
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	300	196	65,33
717000	7. Porez na prodaju dobara i usluga	124.000	122.152	98,51
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za ceste	9.000	8.600	95,56
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Općini	115.000	113.552	98,74
720000	II Neporeski prihodi (1+2+3+4+5+6+7+8)	95.500	93.780	98,20
721100	1. Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i fiansijskih javnih institucija	5.800	5.812	100,21
721121	Prihodi od zemljišne rente	1.000	1.009	100,90
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	4.800	4.803	100,06
721200	2. Ostali prihodi od imovine	2.500	2.481	99,24
721211	Prihodi od kamate na depozite	2.500	2.481	99,24
722100	3. Administrativne takse	1.700	1.683	99,00
722131	Općinske administrativne takse	1.700	1.683	99,00
722300	4. Općinske komunalne takse	4.700	4.670	99,36
722321	Općinske komunalne takse	4.700	4.670	99,36
722500	5. Posebne takse i takse	41.280	40.805	98,85
722515	Naknada za korišt.podat.premjera i katastra	30	23	76,67
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	12.500	12.534	100,27
722531	Nakna.za upotrebu cesta za vozila prav. lica	650	603	92,77
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	1.900	1.927	101,42
722540	Naknada za korištenje šuma	24.000	23.379	97,41

722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na neto plaću	2.000	2.106	105,30
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na neto primitake	200	234	117,00
722600	6. Prihodi od pružanja usluga	28.700	28.471	99,20
722617	Prihodi od pružanja usluga – tehnički prijem	21.500	21.358	99,34
722631	Prihodi od pružanja usluga drugima	3.200	3.163	98,84
	Prihodi od pružanja usluga-tenderi	4.000	3.950	98,75
722700	7. Neplanirane uplate - prihodi	10.770	9.827	91,24
722751	Primljene namjenske donacije u Budžetu	3.770	3.750	99,47
722761	Uplata refundacije bolovanja	7.000	6.077	86,81
777000	8. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	50	31	62,00
730000	III Tekuće potpore (grantovi i donacije)	2.021.000	1.664.354	82,35
732112	Primljeni grantovi od Federacije	579.000	349.699	60,40
732114	Primljeni grantovi od Bosansko-podrinjskog kantona za tekuće izdatke	1.000.000	960.000	96,00
	Primljeni grantovi od Bosansko-podrinjskog kantona za kapitalne projekte	320.000	260.672	81,46
732115	Primljeni grantovi od ostalih nivoa vlasti	59.900	31.883	53,23
732116	Primljeni grantovi od općina	60.000	60.000	100,00
732118	Primljeni grantovi od privrednih društava	2.100	2.100	100,00

B - RASHODI

Ekonomski kod	I z d a c i	Izmjene i dopune Budžeta za 2010	Izvršenje sa 31.12.2010 godine	Indeks 4/3
1	2			
610+820	I Ukupni izdaci (II+III+IV)	2.270.000	2.141.662	94,35
610000	II Tekući izdaci (1+2+3+4)	1.060.400	996.612	93,98
611000	1. Plaće i nakn. troškova zaposlenih	475.800	460.676	96,82
611100	Bruto plaće i naknade	380.000	367.399	96,68

611200	Naknade troškova zaposlenih	95.800	93.277	97,37
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	12.500	11.563	92,50
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	41.000	40.336	98,38
611224	Regres za godišnji odmor	8.800	8.800	100,00
611227	Pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti	1.600	1.594	99,63
611228	Naknada za rad komisija	300	-	-
611229	Porez na dodatna primanja	100	-	-
6112410	Naknade vijećnicima za rad u vijeću	30.000	29.567	98,56
6112412	Naknada komisijama općinskog vijeća	1.500	1.417	94,47
612000	2. Doprinosi poslodavca	39.000	38.449	98,59
613000	3. Izdaci za material i usluge	149.600	118.574	79,26
613100	Putni troškovi	600	506	84,33
613200	Izdaci za energiju	27.500	22.643	82,34
	Za općinu	11.000	10.143	92,21
	Za mjesene zajednice	16.500	12.500	75,76
613300	Izdaci za komunalne usluge	22.000	18.410	83,68
	Izdaci za telefonske usluge za općinu	10.000	8.298	82,98
	Izdaci za telefonske usluge za mjesnu zajednicu	1.000	687	68,70
	Izdaci za vodu za općinu	3.000	2.089	69,63
	Izdaci za vodu za mjesnu zajednicu	1.500	788	52,53
	Izdaci za otpremu pošte	3.000	3.140	104,67
	Troškovi odvoza smeća	3.500	3.408	97,37
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	6.455	67,95
	Nabavka kancelarijskog materijala	7.000	5.169	73,84
	Nabavka materijala za održavanje čistoće	1.500	769	51,27
	Nabavka sitnog inventara i alata	1.000	517	51,70
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.500	8.938	85,12
	Izdaci za gorivo za službena vozila	9.000	8.310	92,33
	Troškovi registracije	1.500	628	41,87
613700	Izdaci za tekuće održavanje	26.000	20.526	78,95
	Izdaci za popravak i održavanje zgrade	12.000	10.638	88,65
	Izdaci za popravak i održavanje opreme	9.000	7.250	80,56
	Izdaci za popravak i održavanje vozila	5.000	2.638	52,76
613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	7.000	6.795	97,09
613900	Ugovorene usluge	46.500	34.301	73,77
	Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih	2.000	1.655	82,75
	Usluge elektronskih i pisanih medija	3.000	2.745	91,50
	Oglašavanje javnih poziva, konk. oglasa i sl.	7.000	4.831	69,01
	Izdaci za reprezentaciju	6.000	4.140	69,00

	Izdaci za stručna glasila, struč.literat.i novine	5.000	650	13,00
	Ostale nespomenute usluge	2.000	1.621	81,05
	Izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova	500	354	70,80
	Komisija za tehnički prijem objekata	21.000	18.305	87,17
614000	4. Tekući transferi (grantovi)	396.000	378.911	95,68
614100	Grantovi drugim nivoima	29.500	27.271	92,45
614121	Transfer za kulturu	22.500	21.290	94,62
614124	Transfer za izbore	7.000	5.981	85,46
614200	Grantovi pojedincima	123.500	113.506	91,91
614221	Novčane pomoći nezaposlenim	4.000	2.869	71,73
614224	Izdaci za privremene i povremene poslove	25.000	20.312	81,25
614233	Izdaci za raseljena lica	15.000	14.568	97,12
	Pomoć održivom povratku	44.500	42.437	95,36
614234	Isplate stipendija	30.000	29.120	97,07
614239	Ostali grantovi pojedincima	5.000	4.200	84,00
	Od toga: transfer za pomoć djeci OŠ "Prača" za ekskurzije 2.000		2.000	
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	127.000	125.436	98,77
614400	Subvencije javnim preduzećima	115.000	112.369	97,71
	JP Kulturno-informativni centar Prača	85.000	85.000	100,00
	JKP "Prača" Prača	15.000	15.000	100,00
	JU Dom zdravlja Prača	15.000	12.369	82,46
614800	Ostali grantovi	1.000	328	32,80
	Rezervisanja po Zakonu o izvrš.postupku	1.000	328	32,80
615+821	III Kapitalni izdaci (1+2)	1.199.600	1.145.050	95,45
615000	1. Kapitalni grantovi	1.197.100	1.144.001	95,56
615110	Kapitalni grantovi	922.100	916.350	99,38
615220	Ostali infrastrukturni objekti po MZ	275.000	227.651	82,78
820000	2. Izdaci	2.500	1.049	41,96
821300	Nabavka opreme	2.500	1.049	41,96
	IV Tekuća rezerva	10.000	-	-

Član 5.

Rashodi i izdaci u Budžetu u iznosu od 2.141.662 KM, raspoređuju se po korisnicima kako slijedi:

IZDACI
po korisnicima, odnosno nosiocima sredstava

Razdio	Kod Potrošačke jedin.	Funkcionalni kod	Ekonomski kod	Opis	Izmjene i dopune Budžeta za 2010.	Izvršenje sa 31.12.2010.	Indeks 7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>10</u>	<u>101</u>	<u>OPĆINSKO VIJEĆE</u>						
		0110	6112410	Naknade općinskim vijećnicima za rad u Općinskom vijeću		30.000	29.567	98,56
		0110	6112413	Naknada komisiji općinskog vijeća		1.500	1.417	94,47
		0110	611240	Naknade vijećnicima i komisiji		31.500	30.984	98,36
		0110	613400	Obilježavanje Dana Općine i ostali općinski jubileji i priznanja		1.000	122	12,20
		0110	613914	Usluge reprezentacije		2.000	1.079	53,95
		0110	613000	Izdaci za material i usluge		3.000	1.201	40,03
		1490	614124	Naknade izbornoj komisiji i troškovi izbora		7.000	5.982	85,46
			614000	Tekući grantovi		7.000	5.982	85,46
		SVEGA RAZDIO 10:					41.500	38.167
<u>11</u>	<u>111</u>	<u>JEDINSTVENI ORGAN DRŽAVNE SLUŽBE</u>						
		<u>SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA</u>						
		0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća		29.000	26.813	92,46
		0110	611200	Naknade troškova zaposlenih		3.000	2.601	86,70
		0110	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih		32.000	29.414	91,92

112	0110	612000	Doprinos poslodavca	2.900	2.807	96,79	
	0110	613300	Izdaci za komunalne usluge	300	288	96,00	
			Od toga: izdaci za telefonske usluge	300	288	96,00	
	0110	613400	Nabavka materijala	1.000	699	69,60	
	0110	613900	Ugovorene usluge	2.000	1.565	78,25	
		613910	Izdaci elektronskih i pisanih medija	2.000	1.565	78,25	
	0110	613000	Izdaci za materijal i usluge	3.300	2.552	77,33	
	SVEGA RAZDIO 111:			38.200	34.773	91,03	
	SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA						
	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	45.000	44.102	98,00	
	0110	611100	Bruto plaće pripravnika	8.000	7.612	95,15	
	0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.200	4.002	95,29	
			Od toga: pomoć u slučaju teške bolesti uposlenika ili njihove djece	1.600	1.594	99,63	
	0111	611200	Naknade za pripravnike	2.700	2.352	87,11	
	0110	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	59.900	58.068	96,94	
	0110	612111	Doprinosi poslodavca	4.700	4.619	98,28	
	0110	612111	Doprinosi poslodavca za pripravnike	800	794	99,25	
	0110	612000	Doprinos poslodavca	5.500	5.413	98,42	
	0110	613100	Putni troškovi	450	410	91,11	
	0110	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.000	2.455	81,83	
			Izdaci za telefonske usluge	1.000	951	95,10	
			Usluge interneta za Općinu	2.000	1.504	75,20	

113	0110	613400	Nabavka materijala	500	173	34,60
	0110	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	792	79,20
			Osiguranje zaposlenih	1.000	792	79,20
	0110	613900	Ugovorene usluge	19.300	11.640	60,31
		613911	Usluge oglašavanja javnih nabavki i objave konkursa i prezentacija općine putem medija	6.000	5.360	89,33
		613914	Usluge reprezentacije	4.000	3.061	76,52
		613910	Usluge elektronskih i pisanih medija	1.500	650	43,33
		613920	Usluge za stručno obrazovanje (seminari, stručni ispiti i dr. stručne usluge)	800	75	9,37
			Izdaci za stručna glasila, literature i novine	1.900	620	32,63
		613936	Naknade za rad u komis.za izradu internih akata i drugih komisija imenovane, od općinskog načelnika od čega komis.za nepokret.pripada 1.100 KM	2.000	354	17,70
		613991	Ostale usluge	2.000	500	25,00
		613991	Održavanje web-stranice	1.100	1.020	92,72
	0110	613000	Izdaci za materijal i usluge	24.250	15.470	63,79
	0110	821300	Ostala oprema	2.500	1.049	41,96
	0110	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	1.049	41,96
			SVEGA RAZDIO 112:	92.150	80.000	86,81
			SLUŽBA ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BUDŽET, INANSIJE, BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU I OPĆU UPRAVU			
	0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	198.000	192.479	97,21
	0110	611100	Naknade troškova zaposlenih	39.000	39.074	100,19
0110	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	237.000	231.553	97,70	

0110	612111	Doprinosi poslodavca	20.300	20.143	99,23
0110	613100	Putni troškovi	100	72	72,00
0140	613300	Izdaci za komunalne usluge	18.700	15.667	83,78
		Izdaci za vodu	4.500	2.877	63,93
		Izdaci za telefonske usluge (PTT)	7.700	6.242	81,06
	6133222	Pismonosne pošiljke	3.000	3.140	104,67
	613323	Izdaci usluga odvoza smeća	3.500	3.408	97,37
0110	613400	Nabavka materijala	4.000	3.580	89,50
0140	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.500	8.938	85,12
		Od toga: izdaci za gorivo za službena vozila	9.000	8.310	92,33
		Od toga: troškovi registracije	1.500	628	41,86
0110	613700	Tekuće održavanje programa i opreme	7.300	5.596	76,66
0140	613700	Tekuće održavanje vozila i zgrade	17.000	13.274	78,08
		Općinske zgrade	12.000	10.638	88,65
		Općinskih vozila	5.000	2.636	52,72
0140	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.000	6.003	100,05
0110	613900	Ugovorene usluge	1.400	972	69,42
	613920	Izdaci za stručno obrazovanje - seminari i edukacija	400	220	55,00
		Izdaci za stručna glasila, literaturu i novine	1.000	752	75,20
	613000	Izdaci za material i usluge	65.000	54.102	83,23
0300	614300	Dobrovoljno vatrogasno društvo Prača	78.000	78.000	100,00
0400	614200	Stipendije učenicima	30.000	29.120	97,07
0500	614400	JU Dom zdravlja Prača	15.000	12.369	82,46
0600	614200	Transfer za socijalne pomoći	5.000	4.200	84,00
		Od toga: pomoć djeci OŠ "Prača" 2.000	-	2.000	-

		614200	Transfer za pomoć u rješavanju stambene social- ne problematike	88.500	80.186	90,61
		614300	HO Merhamet MDD	500	500	100,00
		614300	Sindikalna organizacija Općine Pale Prača	3.000	-	-
0810		614311	Ribolovno društvo "Toplik" Prača	4.000	4.000	100,00
		614311	Lovačko društvo "Rasoha" Prača	3.000	3.000	100,00
		614311	Lovačko društvo "Rogatica" Kriva draga	1.000	1.000	100,00
		614311	Transfer NK "Jahorina" Prača	3.000	3.000	100,00
		614311	Transfer Karate-klub MAI Prača	3.000	3.000	100,00
		614311	Transfer UG izviđača Prača	500	500	100,00
0820		614121	Sredstva za kulturu koja se raspoređuju na:	22.500	21.290	94,62
		614121	Dani Općine Pale i ostali općin.jubileji i priznanja	5.500	5.152	93,67
		614121	Manifestacija "Pračansko ljeto"	17.000	16.138	94,93
		614311	KUD "Rasim Imširović" Prača	3.000	3.000	100,00
		614311	JU Centar za kulturu Goražde	100	100	100,00
0830		614411	Kulturno-informativni centar Prača	85.000	85.000	100,00
		614311	Radioklub Prača	1.000	1.000	100,00
		614311	Afirmacija društva "Belvedere" Goražde	500	500	100,00
0840		614311	Vjerske zajednice Prača	500	1.936	387,20
		614311	Srpsko građansko vijeće Goražde	500	500	100,00
1000		614311	Udruženje pčelara Zlatna dolina Prača	500	500	100,00
		614311	Udruženje voćara Miris zavičaja Prača	2.000	2.000	100,00
		614311	MVIS Behar Goražde	200	200	100,00
1300		614311	Serda Sarajevo	2.700	2.700	100,00
		614311	Savez općina i gradova Sarajevo	1.000	1.000	100,00
1400		614311	Udruženje penzionera Prača	500	500	100,00
		614311	Organizacija demobilisanih boraca Prača	16.000	16.000	100,00
		614311	Patriotska liga Prača	2.000	2.000	100,00

114	614311	UDBCD Goražde	500	500	100,00	
	614800	Povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava	1.000	328	32,80	
	614000	Tekući transferi	374.000	357.929	95,70	
	SVEGA RAZDIO 113:			696.300	663.7279	95,32
	SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, OBNOVU I RAZVOJ I PROSTORNO UREĐENJE					
	1190	611100	Bruto plaće i naknade plaća	85.000	83.673	98,44
	1190	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.000	11.676	97,30
	1190	611200	Naknade za rad komisija	400	-	-
	1190	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	97.400	95.349	97,89
	1190	612111	Doprinosi poslodavca	8.900	8.756	98,38
	1190	613100	Putni troškovi	50	24	48,00
	1190	613200	Izdaci za energiju	27.500	22.643	82,34
	0140		Od toga: Općina	11.000	10.143	92,21
	0740		Od toga: potrošnja električ.energ.za ulič.rasvjetu	16.500	12.500	75,76
	1190	613400	Nabavka materijala	2.500	1.781	71,24
	1190	613700	Izdaci za održavanja programa i opreme	1.700	1.656	97,41
	1190	613900	Ugovorene usluge	21.800	19.045	87,36
	1190	613920	Izdaci za stručna glasila, struč.literaturu i novine	800	740	92,50
	1190	613970	Usluge rada komisije za tehnički prijem objekata	21.000	18.305	87,17
	1190	613000	Izdaci za materijal i usluge	53.550	45.149	84,31
		614411	Subvencija JKP Prača za nabavku opreme	15.000	15.000	100,00
		614000	Subvencije javnim preduzećima	15.000	15.000	100,00

	615100	Kapitalni grantovi drugim	922.100	916.350	99,38
		Kapitalni transferi MZ za regulaciju vodotoka i oborinskih otpadnih voda	170.000	167.301	98,41
		Kapitalni transfer za mjesne zajednice za uređenje korita rijeke Prače	101.000	100.294	99,30
		Kapitalni transfer mjesnim zajednicama za sanaciju lokalnih puteva	8.000	7.585	94,81
		Kapitalni transfer mjesnim zajednicama za objekte infrastrukture	7.000	6.606	94,37
		Kapitalni transfer mjesnim zajednicama za zimsko i ljetno održavanje puteva	18.100	17.069	94,30
		Asfaltiranje regionalnog puta Hrenovica-Bare	618.000	617.495	99,92
	615200	Ostali infrastrukturni objekti po MZ	275.000	227.651	82,78
		Za sportske objekte	92.600	92.591	99,99
		Za objekte kulture	109.000	108.630	99,66
		Za obrazovne ustanove	1.200	1.111	92,58
		Za JU Dom zdravlja za rekonstrukciju objekta	6.500	6.500	100,00
		Za JP JKP Prača	3.000	2.556	85,20
		Ostali objekti	46.200	-	-
		Za vodosnabdijevanje naselja Prača i rekonstrukciju	16.500	16.263	98,56
	615000	Kapitalni grantovi	1.197.100	1.144.001	95,56
		SVEGA RAZDIO 114:	1.371.950	1.308.255	95,35

115

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

0210	611100	Bruto plaće i naknade plaća	15.000	12.720	84,80
0210	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.000	2.588	86,27
0210	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	18.000	15.308	85,04
0210	612111	Doprinosi poslodavca	1.400	1.330	95,00
0210	613400	Nabavka materijala	500	100	20,00
0210	613000	Izdaci za materijal i usluge	500	100	20,00
SVEGA RAZDIO 115.			19.900	16.738	84,11
1490	617111	TEKUĆA REZERVA	10.000	-	-
UKUPNI IZDACI:			2.270.000	2.141.661	94,34

Broj: 02-14-1-17/11
 28.02.2011. godine
 Pale-Prača

PREDSJEDAVAJUĆI
 OPĆINSKOG VIJEĆA
 Fuad Crnčalo, v.r.

265

Na osnovu člana 44. stav 6. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 83/09), člana 24. Statuta Općine Pale "Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na XXII sjednici, održanoj dana 28.02.2011. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o pokriću deficita i prenosu viška
neraspoređenih ostvarenih prihoda

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se pokriće razlike između ostvarenih prihoda i rashoda (deficita) Budžeta Općine Pale – Prača za 2010. godinu, u iznosu od 234.427,00 KM.

Član 2.

Utvrđeni deficit iz člana 1. ove Odluke će se pokriti iz neraspoređenih prihoda iz ranijih godina, koji je iznosio 329.728,00 KM.

Član 3.

Višak ostvarenih neraspoređenih prihoda iz ranijih godina u iznosu od 95.301,00 KM, se prenosi u naredni period i bit će ugrađen u jedinstveni budžetski **dokument Općine Pale-Prača za 2011. godinu.**

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 02-02-1-18/11 PREDSEDavajući
28.02.2011. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

266

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 25/03), člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXII sjednici, održanoj dana 28.02.2011. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o utvrđivanju prosječne cijene
1 m² izgrađenog stambenog prostora
za 2011. godinu, na području
Općine Pale

Član 1.

Utvrđuje se prosječna cijena 1 m² izgrađenog stambenog prostora za **2011. godinu** na području Općine Pale, u visini od **300,00 KM.**

Član 2.

Utvrđena cijena izgrađenog stambenog prostora iz člana 1. ove Odluke služi kao osnovica za izračunavanje

pogodnosti zemljišta (rente), naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište ovisno o zonama zemljišta utvrđenim posebnom odlukom, za utvrđivanje naknade 1 m² izuzetog građevinskog zemljišta i procjene vrijednosti nekretnina.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-19/11 PREDSEDavajući
28.02.2011. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

267

Na temelju članova 63. i 83. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 25/03), člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” br. 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XXII sjednici, održanoj 28.02.2011. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o utvrđivanju naknade
za dodijeljeno građevinsko i ostalo
zemljište društvene svojine, naknade
za korištenje ostalog građevinskog
zemljišta i naknade za korištenje
izgrađenog ostalog građevinskog
zemljišta (rente) na kojem postoji
pravo svojine, za 2011. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište u društvenoj svojini, kao i obaveza plaćanja naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine i naknade za korištenje izgrađenog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine, u **2011. godini**.

Član 2.

Naknada za dodijeljeno zemljište određuje se u procentu od utvrđene prosječne cijene **1 m²** izgrađenog stambenog prostora na području Općine Pale-Prača, koji u **2011. godini** iznosi **300,00 KM**.

Član 3.

Naknada za dodijeljeno zemljište utvrđuje se prema zonama i to:

1. U prvoj stambeno-poslovnoj zoni 5% od prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **15,00 KM** po 1 m².
2. U drugoj stambeno-poslovnoj zoni 4% od visine prosječne cijene izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **12,00 KM** po 1 m².
3. U trećoj stambeno-poslovnoj zoni 3% od visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **9,00 KM** po 1 m².
4. U četvrtoj stambeno-poslovnoj zoni 2% od visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **6,00 KM** po 1 m².

5. U petoj stambeno-poslovnoj zoni 1% visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **3,000 KM** po 1 m².
6. U šestoj stambeno-poslovnoj zoni 0,50 % visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **1,50 KM** po 1 m².

Član 4.

Naknada za korištenje ostalog građevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine utvrđuje se u procentu od 0,01% po 1m² zemljišta, od utvrđene prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora na području Općine Pale-Prača za 2011. godinu.

Član 5.

Naknada za pogodnost korištenja izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta na kojem postoji pravo svojine (rente) određuje se u procentu od utvrđene prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora na području Općine Pale-Prača za 2011. godinu.

Član 6.

Naknada za korištenje zemljišta iz člana 5. ove Odluke utvrđuje se prema zonama i to:

1. U prvoj stambeno-poslovnoj zoni 6% od prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **18,00 KM** po 1 m².
2. U drugoj stambeno-poslovnoj zoni 5% od visine prosječne cijene izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **15,00 KM** po 1 m².

3. U trećoj stambeno-poslovnoj zoni 4% od visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **12,00 KM** po 1 m².
4. U četvrtoj stambeno-poslovnoj zoni 3% od visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **9,00 KM** po 1 m².
5. U petoj stambeno-poslovnoj zoni 2% visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **6,00 KM** po 1 m².
6. U šestoj stambeno-poslovnoj zoni 1% visine prosječne cijene 1 m² izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi **3,00 KM** po 1 m².

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine, za 2010. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/10).

Broj:02-02-1-20/11 **PREDSJEDAVAJUĆI**
28.02.2011. godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
Pale-Prača **Fuad Crnčalo, v.r.**

268

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:

19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale-Prača ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:04/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXII sjednici, održanoj dana 28.02.2011. godine, **d o n o s i:**

**ODLUKU
o davanju saglasnosti na statute
mjesnih zajednica**

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Statut mjesne zajednice Prača, koji je na sjednici održanoj dana **26.01.2011. godine** usvojio Savjet mjesne zajednice Prača i Statut mjesne zajednice Hrenovica koji je na sjednici održanoj dana **20.01.2011. godine** usvojio Savjet mjesne zajednice Hrenovica.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-21/11 PREDSEDavajući
28.02.2011. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

269

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na XXI sjednici, održanoj dana 28.02.2011. godine, **d o n o s i:**

**Z A K L J U Č A K
o nabavci sjemena žitarica
za proljetnu sjetvu**

Član 1.

Ovim Zaključkom odobrava se isplata iz Budžeta Općine Pale-Prača za 2011. godinu, na ime nabavke i podjele sjemena žitarica za proljetnu sjetvu, poljoprivrednicima sa područja općine Pale-Prača.

Član 2.

Sredstva uplatiti na žiroračun udruženja Humanitarna organizacija "Merhamet", muslimansko dobrotvorno društvo, Osnovnog odbora Općine Pale-Prača.

Član 3.

Nabavku i podjelu sjemenskog materijala vršiti uz sljedeće uvjete:

- sačiniti anketu zainteresovanih kandidata,
- da kandidat ima pripremljenu parcelu za sijanje,
- da se dobivena količina sjemena nakon žetve vrati Merhametu.

Član 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:02-02-1-22/11 PREDSEDavajući
28.02.2011. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

270

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na XXI sjednici, održanoj dana 28.02.2011. godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K
o uređenju prostora oko ambulante
u Hrenovici

Član 1.

Ovim se Zaključkom nalaže Savjetu mjesne zajednice Hrenovica, sekretaru mjesne zajednice Hrenovica, Službi za geodetske, imovinskoppravne poslove, obnovu i razvoj i prostorno uređenje Općine Pale-Prača i direktoru JU Dom zdravlja „Prača“, da pristupe rješavanju problema uređenja prostora oko ambulante u Hrenovici.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:02-02-1-23/11 PREDSEDavajući
28.02.2011. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

271

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:

19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na XXI sjednici, održanoj dana 28.02.2011. godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K
o dopuni Izvještaja o donacijama
za 2010. godinu

Član 1.

Ovim se Zaključkom nalaže Službi za geodetske, imovinskoppravne poslove, obnovu, razvoj i prostorno uređenje da za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća izvrši dopunu svog Izvještaja o donacijama za 2010. godinu, sa imenima osoba koje su dobile donatorska sredstva.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:02-02-1-24/11 PREDSEDavajući
28.02.2011. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

272

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na XXI sjednici, održanoj dana 28.02.2011. godine, **d o n o s i:**

ZAKLJUČAK
o animiranju omladine sa područja
Općine Pale-Prača da se aktivno
uključi u rad FK „JAHORINA“

Član 1.

Ovim Zaključkom daje se zadatak rukovodstvu FK „Jahorina“, da pokuša animirati što više omladine sa područja ove općine, da se aktivno uključe u rad FK „Jahorina“.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-02-1-25/11 PREDSEDavajući
28.02.2011. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

273

Na osnovu člana 60. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:19/03), člana 9. stav 3. tačka 2. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:70/06), člana 5. stav 1. Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj:6/10), člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXIII sjednici, održanoj dana 30.03.2011.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o ispravci upisa
u zemljišnoknjižnim ulošcima

Član 1.

Ovom Odlukom od strane Općine Pale-Prača se odobrava ispravka upisa kod Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Goraždu u ZK ulošku 281. katastarska općina Turkovići, ZK ulošku 114. katastarska općina Prača Donja, ZK ulošku 123. katastarska općina Hrenovica i ZK ulošku 280. katastarska općina Turkovići.

Član 2.

U B - vlasničkim listovima, ZK ulošku 281. katastarska općina Turkovići, ZK ulošku 114. katastarska općina Prača Donja i ZK ulošku 123. katastarska općina Hrenovica, izvršiti sljedeće ispravke:

- Udio: 1/1 „JAVNO DOBRO - VODE” zamijeniti sa „OPĆINA PALE-PRAČA”,
- Tip: „Svojina” i „Pravo rasplaganja” zamijeniti sa „Dobro u općoj upotrebi - vode”,
- JMB: „000000000523” zamijeniti sa „4245018920007”.

U B - vlasničkim listovima, ZK ulošku 280. katastarska općina Turkovići, izvršiti sljedeće ispravke:

- Udio: 1/1 „JAVNO DOBRO - PUTEVI PRAČA” zamijeniti sa „OPĆINA PALE-PRAČA”,
- Tip: „Svojina” i „Pravo rasplaganja” zamijeniti sa „Dobro u općoj upotrebi - putevi”,
- JMB: „000000000515” zamijeniti sa

„4245018920007“.

Član 3.

Ispravke navedene u članu 2. ove Oluke, potrebno je izvršiti iz razloga što je u članu 5. stav 1. Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:6/10) propisano: „Javno vodno dobro za površinske vode II kategorije je dobro od općeg interesa i u vlasništvu je Općine“.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-34/11 PREDSEDavajući
30.03.2011.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo,v.r.

274

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na XXII sjednici, održanoj dana 30.03.2011.g., **d o n o s i:**

ODLUKU

**o ustupanju na upravljanje groblja
za životinje JKP „Prača“**

Član 1.

Ovom se Odlukom Javnom sta-

mbenom, komunalnom, građevinskom i uslužnom preduzeću „Prača“ ustupa na upravljanje groblje za životinje, izgrađeno na području Općine Pale-Prača, na lokalitetu Vučijih Brda, na zemljištu označenom kao k.č.br. 1935/6, upisanom u p.l.br. 417, po kulturi šuma 4. klase - u naravi groblje za životinje, površine 1582m².

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-2-1-35/11 PREDSEDavajući
30.03.2011.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Crnčalo Fuad,v.r.

275

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07 i 11/08), člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/08) i člana 9. Odluke o visini i načinu plaćanja zakupnine poslovnih i magacinskih prostora i zemljišta koje se koristi uz njih ili u poljoprivredne svrhe („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/05), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXIII sjednici, održanoj dana 30.03.2011. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU

**o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup zemljišta MIMS-u za potrebe
izgradnje rasklopne stanice**

Član 1.

Ovom Odlukom u Odluci o davanju u zakup zemljišta MIMS-u za potrebe izgradnje rasklopne stanice ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:11/08), vrše se sljedeće izmjene i dopune:

- u naslovu Odluke riječ „MIMS-u“ zamjenjuje se sa riječju „ENERGONOVA“, a u članu 1. riječi „MIMS-om d.o.o. Sarajevo“ se zamjenjuju sa riječima „ENERGONOVA d.o.o. Sarajevo“.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-37/11 PREDSEDavajući
30.03.2011.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

276

Na osnovu člana 46. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 58/09), člana 47. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", 49/05), člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/08), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko

vijeće, na svojoj XXIII sjednici, održanoj dana 30.03.2011. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Pravilnika
o plaćama i drugim ličnim primanjima
funkcionera, službenika i
namještenika uposlenih u organu
uprave Općine Pale

Član 1.

Ovom Odlukom u Pravilniku o plaćama i drugim ličnim primanjima funkcionera, službenika i namještenika uposlenih u organu uprave Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj:4/06, 7/06, 13/07, 14/07 i 6 /09) vrše se izmjene i dopune tako što se iza člana 9. dodaje član 9a. koji glasi:

“Državnom službeniku i namješteniku zbog neblagovremenog i nearednog izvršavanja povjerenih poslova i zadataka, pored disciplinskih mjera i disciplinskih kazni, koje izrekne disciplinska komisija, općinski načelnik može izvršiti umanjjenje plaće u visini do 30%, od prosječne plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za posljednja tri mjeseca prije donošenja rješenja o umanjnjenju.

Rješenje o umanjnjenju plaće iz stava 1. ovog člana, donosi općinski načelnik, neovisno od rješenja koje je donijela disciplinska komisija kojim se utvrđuje odgovornost za državnog službenika, odnosno namještenika.”

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

om usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-36/11 PREDSEDavajući
30.03.2011.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, v.r.

277

Na temelju člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na XXIII sjednici, održanoj dana 30.03.2011. godine, **donosi:**

ZAKLJUČAK

o dostavi cjenovnika za vršenje usluga za prevoz i ukop uginulih životinja

Član 1.

Ovim Zaključkom nalaže se direktoru JKP “Prača” da za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi cjenovnik usluga za prevoz i ukop uginulih životinja na groblju za životinje, koje se nalazi na lokaciji Vučija Brda.

Član 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:02-02-1-38/11 PREDSEDavajući
30.03.2011. godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo, s.r.

278

Na temelju člana 19. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH, broj 19/06, 76/08, 05/09, 32/09 i 09/10) i člana 24. Statuta Općine Pale-Prača („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:19/07 i 11/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXIII sjednici, održanoj 30.03.2011.g., **utvrdilo je:**

BUDŽET OPĆINE PALE - PRAČA ZA 2011. GODINU

I OPĆI DIO

Član 1.

Budžet Općine Pale-Prača za 2011. godinu sastoji se od:

I	PRIHODI	
	I PRIMICI	2.261.600 KM
II	RASHODI	
	I IZDACI	2.261.600 KM

Član 2.

Prihodi, primici i izdaci po grupama i namjenama, utvrđuju se u bilansu prihoda, primitaka i izdataka kako slijedi:

A - PRIHODI

Ekonom- ski kod	P r i h o d i	PLAN za 2010. godinu	PLAN za 2011. god
1	2	3	4
700+810	Ukupni prihodi i primici (A+B)	2.270.000	2.261.600
700000	A. Ukupni prihodi (I+II+III)	2.053.500	2.256.600
710000	I Poreski prihodi (1+4+5+6+7+8)	153.500	160.500
711100+ 711200+ 713100	1. Prihodi od poreza na zaostale obaveze - po propisima do 31.12.2008. godine (2+3)	3.500	3.700
711000	2. Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća	3.250	3.500
711100	Porezi na dobit pojedinaca	1.650	1.900
711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	50	300
711112	Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti	1.600	1.600
711200	Porez na dobit preduzeća	1.600	1.600
711211	Porez na dobit	1.600	1.600
713000	3. Porezi na plaću	250	200
713111	Porezi na plaću	250	200
714000	4. Porez na imovinu	2.650	4.000
714111	Porez na imovinu	1.000	1.000
714121	Porez na naslijeđe i darove	400	500
714131	Porez na promet nepokretnosti	1.250	2.500
715000	5. Porez na promet proizvoda i usluga po propisima do 31.12.2005. godine	150	100
716000	6. Porez na dohodak	23.200	22.700

716111	Porez na dohodak od nesamostal. djelatnosti	19.000	18.000
716112	Porez na dohodak od samostalne djelatnosti	1.000	1.000
716115	Porez na dohodak fizičkih lica na dohotke od nagradnih igara	400	500
716116	Porez na dohodak od drugih samostal.djelat.	2.500	3.000
716117	Porez na dohodak po konačnom obračunu	300	200
717000	7. Porez na prodaju dobara i usluga	124.000	130.000
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za ceste	9.000	10.000
717141	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Općini	115.000	120.000
720000	II Neporeski prihodi (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	95.500	99.100
721100	1. Prihodi od nefinansijskih javih preduzeća i fiansijskih javnih institucija	5.800	7.000
721121	Prihodi od zemljišne rente	1.000	2.000
721122	Prihodi od iznajmljiv. poslovnih prostora	4.800	5.000
721200	2. Ostali prihodi od imovine	2.500	3.000
721211	Prihodi od kamate na depozite	2.500	3.000
722100	3. Administrativne takse	1.700	2.000
722131	Općinske administrativne takse	1.700	2.000
722300	4. Općinske komunalne takse	4.700	8.000
722321	Općinske komunalne takse	4.700	8.000
722500	5. Posebne takse i naknade	41.280	47.050
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	30	100
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	12.500	15.000
722531	Naknada za upotr.cesta za vozila pravnih lica	650	1.000
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	1.900	2.000
722541	Naknada za šume	24.000	25.000

722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća	2.000	3.550
722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka	200	400
722600	6. Prihodi od pružanja usluga	28.700	20.000
722617	Prihodi od pružanje usluga – tehnički prijem	21.500	9.000
722631	Prihodi od pružanja usluga drugima	3.200	6.000
	Prihodi od pružanja usluga - tenderi	4.000	5.000
722700	7. Neplanirane uplate - prihodi	10.770	12.000
722751	Primljene namjenske donacije u Budžetu	3.770	5.000
722761	Uplata refundacije bolovanja	7.000	7.000
777000	9. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	50	50
730000	III Tekuće potpore (grantovi i donacije)	2.021.000	1.997.000
732112	Primljeni grantovi od Federacije	579.000	660.000
732114	Primljeni grantovi od Bosansko-podrinjskog kantona za tekuće izdatke	1.000.000	1.000.000
	Primljeni grantovi od Bosansko-podrinjskog kantona za kapitalne projekte	320.000	200.000
732113	Primljeni grantovi od ostalih nivoa vlasti	59.900	70.000
732116	Primljeni grantovi od općina	60.000	62.000
732118	Primljeni grantovi od privrednih društava	2.100	5.000
810000	B. Kapitalni primici	-	5.000

B - RASHODI

Ekonomski kod	I z d a c i	PLAN za 2010. godinu	PLAN za 2011. god
1	2	3	4
610+820	I Ukupni izdaci (II+III+IV)	2.270.000	2.261.600
610000	II Tekući izdaci (1+2+3+4)	1.060.400	1.270.600
611000	1. Plaće i naknade troškova zaposlenih	475.800	549.500
611100	Bruto plaće i naknade	380.000	420.000
611200	Naknade troškova zaposlenih	95.800	129.500
611211	Naknade za prijevoz sa posla i na posao	12.500	15.000
611221	Naknada za topli obrok tokom rada	41.000	55.000
611224	Regres za godišnji odmor	8.800	15.000
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	-	2.000
611227	Pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti	1.600	4.000
611228	Naknada za rad komisija	300	1.500
611229	Porez na dodatna primanja	100	500
6112410	Naknade vijećnicima za rad u vijeću	30.000	35.000
6112412	Naknada komisijama općinskog vijeća	1.500	1.500
612000	2. Doprinosi poslodavca	39.000	42.000
613000	3. Izdaci za material i usluge	149.600	168.100
613100	Putni troškovi	600	2.000
613200	Izdaci za energiju	27.500	33.000
	za općinu	11.000	13.000
	za mjesene zajednice	16.500	17.000
	drvo	-	3.000
613300	Izdaci za komunalne usluge	22.000	26.100
	Izdaci za telefonske usluge za općinu	10.000	12.000
	Izdaci za telefons.usluge za mjesnu zajedn.	1.000	1.600
	Izdaci za vodu za općinu	3.000	3.000
	Izdaci za vodu za mjesnu zajednicu	1.500	1.500
	Izdaci za otpremu pošte	3.000	4.000
	Troškovi odvoza smeća	3.500	4.000
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	9.500	22.000
	Nabavka kancelarijskog materijala	7.000	15.000

	Nabavka materijala za održavanje čistoće	1.500	4.000
	Nabavka sitnog inventara i alata	1.000	3.000
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.500	15.000
	Izdaci za gorivo za službena vozila	9.000	12.500
	Troškovi registracije	1.500	1.500
	Usluge prevoza	-	1.000
613700	Izdaci za tekuće održavanje	26.000	26.000
	Izdaci za popravak i održavanje zgrade	12.000	11.000
	Izdaci za popravak i održavanje opreme	9.000	10.000
	Izdaci za popravak i održavanje vozila	5.000	5.000
613800	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	7.000	8.000
613900	Ugovorene usluge	46.500	36.000
	Izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih	2.000	1.000
	Usluge elektronskih i pisanih medija	3.000	2.000
	Oglašavanje javnih poziva, konkursa, oglasa i sl.	7.000	5.000
	Izdaci za reperezentaciju	6.000	5.000
	Izdaci za stručna glasila, stručnu literature i novine	5.000	2.000
	Ostale nespomenute usluge	2.000	3.000
	Izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova	500	1.000
	Usluge rada komis.za tehnič.prijem objekata	21.000	9.000
	Ostalo u skladu sa članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju		8.000
614000	4. Tekući transferi (grantovi)	396.000	511.000
614100	Grantovi drugim nivoima	29.500	58.500
614113	Grantovi Republici Srpskoj	-	20.000
614117	Grantovi mjesnim zajednicama (obilježavanje značajnijih datuma i događaja)	-	2.000
614121	Transfer za kulturu	22.500	30.000
614124	Transfer za izbore	7.000	6.000
614131	Manifestacija Dani jabuke	-	500
614200	Grantovi pojedincima	123.500	150.000
614221	Novčane pomoći nezaposlenim	4.000	4.000
614224	Izdaci za privremene i povremene poslove	25.000	34.000
614233	Izdaci za raseljena lica	15.000	15.000
	Pomoć održivom povratku	44.500	55.000
614234	Isplate stipendija	30.000	32.000
614239	Ostali grantovi pojedincima	5.000	10.000
	Od toga: transfer za pomoć djeci OŠ "Prača" za ekskurzije	2.000	2.000

614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	127.000	156.500
	Ribolovno društvo "Toplik" Prača	4.000	4.000
	KUD "Rasim Imširović" Prača	3.000	7.000
	UG Demobilis. boraca Općine Pale Prača	16.000	17.000
	Radioklub Prača	1.000	1.000
	UG Penzionera Prača	500	500
	UG Izviđača Prača	500	500
	Lovačko društvo "Rasoha" Prača	3.000	5.000
	Dobrovoljno vatrogasno društvo Prača	78.000	78.000
	NK Jahorina Prača	3.000	8.000
	Serda	2.700	4.500
	Sindikalna organizacija Općine Pale	3.000	3.000
	Udruženje pčelara	500	1.000
	Karate-klub "Mai" Prača	3.000	7.000
	Savez općina i gradova FBiH	1.000	2.000
	Vjerske zajednice	500	500
	Centar za kulturu Goražde	100	500
	HO "Merhamet" MDD	500	10.000
	Lovačko društvo "Rogatica" Kriva Draga	1.000	1.000
	Patriotska liga	2.000	2.000
	UV Miris zavičaja	2.000	2.000
	Srpsko građansko vijeće	500	500
	MVS Goražde	200	500
	Afirmacija društva "Belvedere" - film	500	500
	U C D P I D Goražde	500	500
614400	Subvencije javnim preduzećima	115.000	145.000
	JP Kulturno-informativni centar Prača	85.000	100.000
	JKP "Prača" Prača	15.000	30.000
	JU Dom zdravlja Prača	15.000	15.000
614800	Povrat iz ranijih godina	1.000	1.000
615+821	III Kapitalni izdaci (1+2)	1.199.600	981.000
615000	1. Kapitalni grantovi	1.197.100	921.000
615110	Kapitalni grantovi	922.100	510.100
615220	Ostali infrastrukturni objekti po MZ	275.000	410.900
820000	2. Izdaci	2.500	60.000
	IV Tekuća rezerva	10.000	10.000

Članak 3.

U Tekuću rezervu Budžeta Općine Pale-Prača za 2011. godinu izdvaja se iznos od 10.000,00 KM. Sredstva rezerve koristit će se za finansiranje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave u toku budžetske godine.

Član 4.

Način izvršenja Budžeta Općine Pale – Prača za 2011. godinu, upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima, prioritet plaćanja, raspolaganje sredstvima tekućih izdataka i kapitalnih grantova, kao i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava utvrdit će se Odlukom o izvršenju Budžeta Općine Pale – Prača za 2011. godinu.

IZDACI
po korisnicima, odnosno nosiocima sredstava

Raz- dio	Kod potr. Jedin- ice	Funkc. kod	Ekono- -mski kod	O p i s	PLAN ZA 2010.	PLAN ZA 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	
<u>10</u>	<u>101</u>	<u>OPĆINSKO VIJEĆE</u>					
	.0110		6112410	Naknade općinskim vijećnicima za rad u Vijeću	30.000	35.000	
			6112412	Naknade komisijama Općinskog vijeća	1.500	1.500	
	.0110		611200	Naknade vijećnicima i komisiji	31.500	36.500	
	.0110		613100	Putni troškovi	-	200	
	.0110		614400	Nabavka materijala	1.000	1.000	
	.0110		613914	Usluge reprezentacije	2.000	1.000	
			613000	Izdaci za materijal i usluge	3.000	2.200	

		614117	Obilježavanje dana Općine i ostali općinski jubileji	-	2.000
	1490	614124	Naknade izbornoj komisiji i troškovi izbora		
		614000	Tekući grantovi	7.000	8.000
		SVEGA RAZDIO 10:		41.500	46.700
<u>11</u>		JEDINSTVENI ORGAN DRŽAVNE SLUŽBE			
	<u>111</u>	SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA			
	.0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	29.000	35.000
	.0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.000	4.000
	.0110	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	32.000	39.000
	.0110	612111	Doprinosi poslodavca	2.900	3.500
	.0110	613100	Putni troškovi	-	300
	.0110	613300	Izdaci za komunalne usluge	300	500
		613322	Od toga: izdaci za telefonske usluge	300	500
	.0110	613400	Nabavka materijala	1.000	2.000
	.0110	613900	Ugovorene usluge	2.000	1.000
		613912	Izdaci elektronskih i pisanih medija	2.000	1.000
		613000	Izdaci za materijal i usluge	3.300	3.800
		SVEGA RAZDIO 111:		38.200	46.300

<u>112</u>		SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA		
.0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	45.000	50.000
.0110	611100	Bruto plaće pripravnika	8.000	10.000
.0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	4.200	15.000
		Od toga: otpremnine	-	2.000
		Od toga: pomoć u slučaju teške bolesti, smrti uposlenika i člana porodice	1.600	4.000
.0110	611200	Naknada za pripravnike	2.700	3.000
.0110	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	59.900	78.000
.0110	612111	Doprinos poslodavca	4.700	5.500
.0110	612111	Doprinos poslodavca za pripravnike	800	1.000
.0110	613100	Putni troškovi	450	800
.0110	613300	Izdaci za komunalne usluge	3.000	4.000
	613322	Izdaci za telefonske usluge (PTT)	1.000	1.500
	613327	Usluge interneta za Općinu	2.000	2.500
.0110	613400	Nabavka materijala	500	1.000
.0110	613800	Izdaci osigur., bankar.usluga i usluga platn.prometa	1.000	1.300
		Osiguranje zaposlenih	1.000	1.300
.0110	613900	Ugovorene usluge	19.300	14.500
	613911	Usluge oglašavanja javnih nabavki i objave konkursa i prezentacija Općine putem medija	6.000	5.000
	613914	Usluge reprezentacije	4.000	4.000
	613920	Usluge elektronskih i pisanih medija	1.500	1.500
	613920	Usluge za stručno obrazovanje (seminari, stručni ispiti i dr. stručne usluge)	1.500	1.500

113	613936	Naknade za rad u komisiji za izradu internih akata i drugih komisija Imen. od općinskog načelnika od čega komisiji za promet nepokretnosti	3.100	1.000	
	613991	Ostale usluge	2.000	2.000	
	613991	Održavanje web-stranice	1.100	1.000	
	613000	Izdaci za materijal i usluge	24.250	21.600	
	614113	Transfer Republici Srpskoj	-	20.000	
	614000	Tekući grantovi	-	20.000	
	821300	Ostala oprema	2.500	60.000	
	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500	60.000	
	617000	TEKUĆA REZERVA		10.000	
	SVEGA RAZDIO 112:			92.150	196.100
	SLUŽBA ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BUDŽET, FINANSIJE, BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU I OPĆU UPRAVU				
	.0110	611100	Bruto plaće i naknade plaća	198.000	215.000
	.0110	611200	Naknade troškova zaposlenih	39.000	51.500
	.0110	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	237.000	266.500
	.0110	612111	Doprinosi poslodavca	20.300	20.900
	.0110	613100	Putni troškovi	100	300
	.0110	613300	Izdaci za komunalne usluge	18.700	21.600

	613321	Izdaci za vodu	4.500	4.500
	613322	Izdaci za telefonske usluge (PTT)	7.700	9.100
	6133222	Pismonsne pošiljke	3.000	4.000
	613323	Izdaci usluga odvoza smeća	3.500	4.000
.0110	613400	Nabavka materijala	4.000	13.000
.0140	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.500	15.000
		Od toga: izdaci za gorivo za službena vozila	9.000	12.500
		Od toga: troškovi registracije	1.500	1.500
		Od toga: usluge prevoza	-	1.000
.0110	613700	Tekuće održavanje programa i opreme	7.000	9.000
.0140	613700	Tekuće održavanje opreme i zgrada	17.000	15.000
		općinske zgrade	12.000	10.000
		općinska vozila	5.000	5.000
.0140	613800	Izdaci osiguranja, banker.usluga i usluga plat.prometa	6.000	6.700
.0110	613900	Ugovorene usluge	1.400	2.000
	613920	Usluge za stručno obrazovanje (seminari, stručni ispiti i dr. stručne usluge)	400	500
		Izdaci za stručna glasila, literatura i novine	1.000	500
	613970	Izdaci za ugovorene usluge	-	1.000
	613000	Izdaci za materijal i usluge	65.000	82.600
.0810	614311	Transfer NK Jahorina Prača	3.000	8.000
	614311	Transfer UG izviđača Prača	500	500
	614311	Transfer Karate-klub Maai Prača	3.000	7.000
.0820	614121	Sredstva za kulturu koja se raspoređuju na:	22.500	30.500
	614121	Dani Općine Pale i ostali općinski jubileji i priznanja	5.500	10.000
	614121	Manifestacija Pračansko ljeto	17.000	20.000
	614121	Manifestacija Dani jabuke Goražde	-	500

	614311	KUD Rasim Imširović Prača	3.000	7.000
	614311	JU Centar za kulturu Goražde	100	500
	614311	LD Rogatica Kriva Draga	1.000	1.000
.0830	614411	KIC Prača	85.000	100.000
	614311	Radio klub prača	1.000	1.000
.0490	614234	Stipendije učenicima	30.000	32.000
		Transfer za pomoć djeci (ekskurzija)	2.000	2.000
.0610	614239	Transfer za socijalne pomoći	5.000	10.000
	614200	Transfer za pomoć u rješavanju stambeno - socijalne problematike	88.500	108.000
	614311	HO Merhamet MDD	500	10.000
	614311	Vjerske zajednice	500	500
	614311	Srpsko građanasko vijeće	500	500
	614411	JU Dom zdravlja Prača	15.000	15.000
	614311	Sindikalna organizacija Općine Pale	3.000	3.000
1490	614324	UG penzionera	500	500
1490	614311	Organizacija demobilisanih boraca	16.000	17.000
1490	614311	Patriotska liga	2.000	2.000
.0310	614311	DVD Prača	78.000	78.000
1360	614311	SERDA	2.700	4.500
	614311	Savez općina i gradova	1.000	2.000
1000	614311	UG pčelara	500	1.000
	614311	UV Miris zavičaja	2.000	2.000
	614311	MVIS Behar Goražde	200	500
	614311	Afirmacija društva "Belvedere"	500	500
	614311	UDBCD Goražde	500	500
	614311	Ribolovno društvo Toplik Prača	4.000	4.000
	614311	LD Rasoha Prača	3.000	5.000

114		614800	Povrat pogreš. ili više uplać.prihoda iz ranijeg perioda	1.000	1.000	
		614000	Tekući transferi	374.000	453.000	
			SVEGA RAZDIO 113:	696.300	823.000	
			SLUŽBA ZA GEODETSKO-IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I PROSTORNO UREĐENJE			
		1190	611100	Bruto plaće i naknade plaća	85.000	90.000
		1190	611200	Naknade troškova zaposlenih	12.000	15.000
		1190	611200	Naknade za rad komisija	400	500
		1190	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	97.400	105.500
		1190	612111	Doprinosi poslodavca	8.900	9.300
		1190	613100	Putni troškovi	50	300
			613200	Izdaci za energiju	27.500	33.000
		.0140		Od toga: Općina	11.000	13.000
		.0740		Od toga: potrošnja električne energije za uličnu rasvjetu	16.500	17.000
		.0140		Od toga: drvo	-	3.000
		1190	613400	Nabavka materijala	2.500	4.000
		1190	613700	Izdaci za tekuće održavanje programa i opreme	1.700	2.000
		1190	613900	Ugovorene usluge	21.800	9.500
		1190	613920	Izdaci za stručna glasila, stručnu literaturu i novine	800	500
		1190	613970	Izdaci za ugovorene usluge	21.000	9.000
				Komisija za tehnički pregled objekata	21.000	9.000
			613000	Izdaci za materijal i usluge	53.550	48.800

	614411	Subvencije JKP Prača za nabavku opreme	15.000	30.000
	614000	Tekući grant - subvencije javnim preduzećima	15.000	30.000
	615100	Kapitalni grantovi drugim	922.100	510.100
	615117	Kapitalni transferi MZ - za regulaciju vodotoka i oborinskih otpadnih voda	170.000	145.100
	615117	Kapitalni transferi MZ za uređenje korita rijeke Prače	101.000	100.000
	615117	Kapitalni transferi MZ za kanalizacionu mrežu	-	130.000
	615117	Kapitalni transferi MZ za sanaciju lokalnih puteva	8.000	50.000
	615117	Kapitalni transferi MZ za objekte infrastrukture	7.000	10.000
	615117	Kapitalni transf. MZ za zimsko i ljetno održav. puteva	18.100	25.000
	615117	Asfaltiranje regionalnog puta Bare-Hrenovica	618.000	50.000
	615200	Ostali infrastrukturni objekti po MZ	275.000	410.900
	615221	Za sportske objekte	92.600	100.000
	615221	Za objekte kulture	109.000	100.000
	615221	Za obrazovne ustanove	1.200	5.000
	615221	Kapitalni transfer za JU Dom zdravlja Prača za rekonstrukciju objekta	6.500	15.000
	615221	Kapitalni transfer za JP JKP Prača	3.000	15.000
	615221	Mljekara u Prači	-	5.000
	615221	Ostali objekti	46.200	70.900
	615221	Za vodosnabdijevanje naselja Prača i rekonstrukcija	16.500	100.000
	615000	Kapitalni grantovi	1.197.100	921.000
		SVEGA RAZDIO 114:	1.371.950	1.114.600

<u>115</u>		SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU		
.0210	611100	Bruto plaće i naknade	15.000	20.000
.0210	611200	Naknade troškova zaposlenih	3.000	4.000
.0210	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	18.000	24.000
.0210	612100	Doprinosi poslodavca	1.400	1.800
.0120	613100	Putni troškovi	-	100
.0210	613400	Nabavka materijala	500	1.000
1490	613991	Ostalo u skladu sa članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća	-	8.000
	613000	Izdaci za materijal i usluge	500	9.100
		SVEGA RAZDIO115:	19.900	34.900
		UKUPNI IZDACI:	2.270.000	2.261.600

Broj: 02-14-1-32/11
30.03.2011. godine
Pale-Prača

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Fuad Crnčalo, v.r.

279

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06), člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale, na svojoj XXII sjednici, održanoj dana 30.03.2011.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o izvršenju Budžeta Općine Pale
za 2011. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz Budžeta i njegovo izvršavanje te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Član 2.

Budžet se sastoji od računa prihoda i rashoda. U računu prihoda prikazani su prihodi od indirektnih i direktnih poreza, neporezni prihodi, potpore i grantovi, dok se računi rashoda sastoje od tekućih izdataka i transfera, potpora i grantova, kapitalnih izdataka, kapitalnih grantova i tekuće rezerve.

Član 3.

Sredstva Budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima koji su u poseb-

nom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama. Općinski načelnik će pratiti izvršenje posebnog dijela Budžeta.

Korisnici smiju budžetska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Budžetom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Član 4.

Korisnici koriste sredstva Budžeta u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planovima, a po dinamici utvrđenoj mjesečnim i tromjesečnim planovima.

Član 5.

Budžet se izvršava na osnovu mjesečnog plana za izvršenje Budžeta budžetskim korisnicima, u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima.

Član 6.

Korisnici smiju preuzimati svoje obaveze za sredstva namjenski iskazana, u svrhe utvrđene u Budžetu i do iznosa odobrenih za te namjene, na osnovu tromjesečnih planova ili planova alokacija raspoloživih sredstava za drugi vremenski period koji je odobren od strane općinskog načelnika.

Izuzetno, zbog neusklađenog priliva sredstava u Budžetu s tromjesečnim planovima rashoda, općinski načelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima vodeći računa o što ravnomjernijem finansiranju korisnika Budžeta.

Član 7.

Odjeljenje finansija izrađuje fina-

nsijske mjesečne planove izvršenja po korisnicima.

Član 8.

Korisnici su obavezni dostaviti mjesečne planove za izvršenje Budžeta petnaest dana prije početka mjeseca.

Ako korisnik ne podnese prijedlog mjesečnog finansijskog plana iz stava 1. ovog člana, isti za tog korisnika utvrđuje odjeljenje finansija.

Korisnicima Budžeta, koji ne dostave mjesečne izvještaje o utrošku doznačenih sredstava iz Budžeta na obrascu propisanom od strane općinskog načelnika do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec, osporit će se dalja doznaka planiranih sredstava u Budžetu za 2011. godinu, dok se isti ne dostave.

Član 9.

Odjeljenje za finansije prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama u mjesečnom planu za izvršenje Budžeta, na iste stavke u planu za izvršenje Budžeta za sljedeći mjesec.

Član 10.

Izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim planom za izvršenje Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u tromjesečnom planu za izvršenje Budžeta mogu se podmiriti uz saglasnost općinskog načelnika.

Općinski načelnik će se saglasiti sa isplatama iz stava 1. ovog člana ako se izdaci podmire dodatnim prihodima ili uštedama na drugim stavkama tromjesečnog plana izvršenja Budžeta.

Član 11.

Odjeljenje finansija je obavezno općinskom načelniku dostavljati tromjesečne izvještaje o izvršenju Budžeta, a općinski načelnik je obavezan Općinskom vijeću tromjesečno dostavljati izvještaje o izvršenju Budžeta.

Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta računovodstvo dostavlja općinskom načelniku najkasnije do kraja januara, a općinski načelnik općinskom vijeću do kraja februara naredne godine.

Član 12.

O korištenju sredstava tekuće rezerve odlučuje općinski načelnik, o čemu jednom tromjesečno izvještava Općinsko vijeće.

Član 13.

Ako se tokom godine, na temelju propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva i povećanje sredstava, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove se osiguravaju iz tekuće rezerve Budžeta.

Ako se tokom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva i smanjenje sredstava, ili ukine korisnik, neutrošena sredstva za njegove troškove se prenose u tekuću rezervu Budžeta.

Član 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Budžeta vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda.

Zaključke o povratu tih prihoda donosi općinski načelnik.

Član 15.

Općinski načelnik će posebnim zaključkom regulisati način određivanja i iznos plaća korisnicima Budžeta, funkcionerima, službenicima i namještenicima.

Član 16.

Općinski će načelnik posebnim aktom regulisati naknade koje terete materijalne troškove Budžeta.

Član 17.

Nadzor nad finansijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem, te nad zakonitošću i svrsihodnom upotrebom budžetskih sredstava vrši općinski načelnik.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-14-1-33/11 PREDSEDavajući
30.03.2011.godine OPĆINSKOG VIJEĆA
Pale-Prača Fuad Crnčalo,v.r.

K A Z A L O

235	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. za mjesec mart 2011.godine.....	449
236	Odluka o neprihvatanju Amandmana poslanika Edina Fejzića.....	450
237	Odluka o neprihvatanju Amandmana poslanice Daliborke Milović.....	450
238	Odluka o neprihvatanju Amandmana I i II Stranke za Bosnu i Hercegovinu.....	451
239	Odluka o neprihvatanju Amandmana I, II i III Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu.....	451
240	Odluka o neprihvatanju Amandmana poslanice Daliborke Milović.....	451
241	Odluka o neprihvatanju Amandmana I i II poslanice Sevde Popović.....	452
242	Odluka o neprihvatanju Amandmana I, II i III poslanika Kasima Brdara.....	452
243	Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta.....	453
244	Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:03/11, 04/11.....	453
245	Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj:372-0386 RRC „Fojnica“ Fojnica.....	454
246	Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	455
247	ODLUKA o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) – Tekući transfer (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja) za 2011.godinu.....	455
247a)	Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 001) – Tekući transfer (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja) za 2011.godinu.....	456
248	Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „BABINA VODA“ na rijeci Kolini, općina Foča-Ustikolina.....	460
249	Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „KOLINA 5“ na rijeci Kolini, općina Foča-Ustikolina.....	461
250	Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „KOLINA 4“ na rijeci Kolini, općina Foča-Ustikolina.....	461
251	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Predmet nabavke pod rednim brojem 1 “Pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje voznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.....	462
252	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT broj:7/1 „Pružanje usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde, redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Odjeljenje Goražde“.....	463
253	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT broj:7/2 „Pružanje usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde, redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Odjeljenje Goražde“.....	464
254	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT broj:7/3 „Pružanje usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde, redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Odjeljenje Goražde“.....	464
255	Odluka o otkazivanju postupka za dodjelu Ugovora.....	465

256	Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši plaćanje računa broj:RN br.0788/11 od 15.03.2011.godine u vrijednosti 57.600,00 KM na ime nabavljenog lož ulja za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika..	466
257	Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, broj:01-819/11 od 07.04.2011.godine o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU Kantonalna bolnica Goražde.....	467
258	Rješenje:UP-1:05-05-10/11 od 01.04.2011.godine.....	467
259	Rješenje:UP-1:05-05-15/11 od 05.04.2011.godine.....	470
260	Rješenje:UP-1:05-05-17/11 od 07.04.2011.godine.....	472
261	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	474
262	Odluka o određivanju zdravstvenih ustanova koje će provoditi Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2011.godini.....	474
262a)	Način provođenja obavezne imunizacije na imunizacionim punktovima BPK Goražde.....	475
263	Statut Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (prečišćeni tekst).....	484
264	Izvještaj o izvršenju Budžeta i godišnji obračun Općine Pale-Prača za 2010.godinu	496
265	Odluka o pokriću deficita i prenosu viška nerasporešenih ostvarenih prihoda.....	511
266	Odluka o utvrđivanju prosječne cijene 1m ² izgrađenog stambenog prostora za 2011.godinu, na području Općine Pale.....	511
267	Odluka o utvrđivanju naknade za dodjeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine, za 2011.godinu.....	512
268	Odluka o davanju saglasnosti na statute mjesnih zajednica.....	513
269	Zaključak o nabavci sjemena žitarica za proljetnu sjetvu.....	514
270	Zaključak o uređenju prostora oko ambulante u Hrenovici.....	515
271	Zaključak o dopuni Izvještaja o donacijama za 2010.godinu.....	515
272	Zaključak o animiranju omladine sa područja Općine Pale-Prača da se aktivno uključe u rad FK „Jahorina“	515
273	Odluka o ispravci upisa u zemljišnoknjižnim uložcima.....	516
274	Odluka o ustupanju na upravljanje JKP „Prača“, groblja za životinje.....	517
275	Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup zemljišta MIMS-u za potrebe izgradnje rasklopne stanice.....	517
276	Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima funkcionera, službenika i namještenika uposlenih u organu uprave Općine Pale..	518
277	Zaključak o dostavi cjenovnika za vršenje usluga za prevoz i ukop uginulih životinja.....	519
278	Budžet Općine Pale-Prača za 2011.godinu.....	519
279	Odluka o izvešenju Budžeta Općine Pale za 2011.godinu.....	535

